

# SLUŽBENI GLASNIK

## BRČKO DISTRIKTA

### BOSNE I HERCEGOVINE

Godina V – Broj 1

Petak, 23. januar 2004. godine  
BRČKO

Bosanski jezik

#### 1

**U skladu sa** stavom 12 Aneksa Konačne arbitražne odluke od 18. 8. 1999. godine:

**U skladu sa** Okvirnim zakonom o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 14/98);

**Shodno** Nalogu supervizora o privatizaciji određene imovine banaka koja se nalazi u Brčko Distriktu od 28. 8. 2003. godine («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», 25/03) kojim se Ured za privatizaciju Brčko Distrikta ovlašćuje da privatizuje imovinu kojom nije raspolagano u toku postupka privatizacije, a koja je bila dio imovine banaka čiji je državni kapital privatizovan od strane entiteta uz odobrenje supervizora;

**Nakon** što je supervizor izdao odobrenje o privatizaciji Privredne banke AD Brčko od strane Republike Srpske od 17. 12. 2002. godine;

Ovim dajem sljedeće:

#### ODOBRENJE

Za prodaju imovine Brčko Distrikta, kojom nije raspolagano u toku postupka privatizacije, a koja je bila dio imovine Privredne banke a.d. Brčko, na osnovu ugovora zaključenog 24. 10. 2003. godine između Brčko Distrikta, zastupanog po gradonačelniku Siniši Kisiću, i Pavlović International Bank a.d. Slobomir – Bijeljina, zastupane po direktoru Slobodanu Pavloviću.

Ovo odobrenje stupa na snagu odmah i biće objavljeno u "Službenom glasniku Brčko Distrikta".

Datum: 13. 1. 2004. god.

v.d. supervizora za Brčko  
Ured visokog predstavnika  
Gerhard Sontheim, s.r.

#### 2

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 1/00) i člana 9 stav 1 Zakona o mjesnim zajednicama u Brčko distriktu BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 3/03), a u skladu sa Organizacionom shemom mjesnih zajednica u Brčko distriktu BiH, usvojena na 41. sjednici Vlade, održanoj 01. 04. 2003. godine, Skupština Brčko distrikta na 77. sjednici održanoj 10. novembra 2003. godine, donijela je

#### ODLUKU O FORMIRANJU PODRUČJA MJESNIH ZAJEDNICA U BRČKO DISTRIKTU BiH

##### Član 1

Ovom odlukom formiraju se mjesne zajednice u Brčko distriktu BiH.

##### Član 2

Sastavni dio ove odluke čini Organizaciona shema mjesnih zajednica, usvojena na 41. sjednici Vlade Brčko distrikta BiH, održanoj 01. 04. 2003. godine.

#### Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj: 0-02-022-381/03

Brčko, 10. novembar 2003. godine

PREDsjedNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

#### ORGANIZACIONA SHEMA MJESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH - opisno

- MZ "BIJELA"**
  - K. O. BIJELA, KOMPLETNA - NASELJENO MJESTO BIJELA
- MZ "BOĆE"**
  - K. O. BOĆE KOMPLETNA - NASELJENO MJESTO BOĆE
- MZ "BODERIŠTE"**
  - K. O. BODERIŠTE, KOMPLETNA - NASELJENO MJESTO BODERIŠTE
- MZ "BREZOVO POLJE"**
  - K. O. BREZOVO POLJE - NASELJENO MJESTO
- MZ "BROD"**
  - K. O. BROD
- MZ "BRODUŠA"**
  - ULICE: SULJAGIĆA SOKAK, BAŠESKIJA, KOŽARA, SARAJEVSKA I BRODUŠA II
- MZ "BRKA"**
  - K. O. BRKA I POPISNI KRUG II ULović
- MZ "BUKVIK"**
  - K. O. BUKVIK GORNJI, BUKVIK DONJI, LUKAVAC, GAJEVI I VUJIĆI - NASELJENA MJESTA: BUKVIK GORNJI, BUKVIK DONJI, LUKAVAC, GAJEVI I VUJIĆI
- MZ "BUKOVAC"**
  - K. O. ULICE - BUKOVAC, DIO - NASELJENO MJESTO BUKOVAC
- MZ "CENTAR I"**
  - ULICE: UZUNOVIĆA, BIJELJINSKA, BRAĆE RIBNIKAR (DIO), MARINA DRŽIĆA, JOVANOVIĆA (DIO), ĐURE JAKŠIĆA, SAFETA PAŠALIĆA, INDUSTRIJSKA, MILANA RAKIĆA, D. VASILJEVIĆA, L. KOSTIĆA I LAZE LAZAREVIĆA
- MZ "CENTAR II"**
  - ULICE: DIO STUDENTSKE, DIO BRAĆE ČUSKIĆA, ŽELJEZNIČKA, MATIJE GUPCA, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, M. MARULIĆA, B. KOBİĆA, HERCEGOVAČKA, J. ČAMPARE, 8. MARTA, BISKUPA JOSIPA STADLERA I M. RAKIĆA
- MZ "CENTAR III"**
  - VASE PELAGIĆA, DR. FRIDMANA, BRAĆE ČUSKIĆA (DIO), MIROSLAVA KRLEŽE (DIO), TURIĆA, NJEGOŠEVA, MEHMEDOVIĆA, B. RADIĆEVIĆA, B. ČOPIĆA, S. KULENOVIĆA, BOSANSKIH KRALJEVA I DR. SAFETA MURATOVIĆA, (osim stambene zgrade 40/2)
- MZ "CENTAR IV"**
  - ULICE: BOSNE SREBRENE LIJEVA STRANA (OD KNJIŽARE, STARI NAZIV "VESELIN MASLEŠA" DO VATROGASNOG DOMA), BRAĆE RIBNIKAR (DIO), JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, LJUDEVITA GAJA, M. SELIMOVIĆA, KLOSTERSKA, BRANISLAVA NUŠIĆA I IVE ANDRIĆA (DIO)
- MZ "CENTAR V"**
  - OD UL. MIROSLAVA KRLEŽE, STUDENTSKE (DIO, SREDINOM, OD KASINA DO "MERKURA"), FRA ŠIMUNA

- FILIPOVIĆA (OD "MERKURA" DO POTOKA ZV. "ŽELJEZNIČKI KANAL"), OVIM POTOKOM DO STAROG KORITA RIJEKE BRKE, ULICE TINA UJEVIĆA, KIKIĆA, BURIĆA, MULABDIĆA, PROF. MURATA EF. SINANAGIĆA, OMERVIĆA, MAKA DIZDARA, AUGUSTA ŠENOJE, ĐERMANOVIĆA, PRNJAVOR, NIKOLIĆA, MEHMEDAGIĆA, DR. A. BUKVICE I JEVREJSKE, TRG MLADIH LIJEVA STRANA, DESNA STRANA ULICE BOSNE SREBRENE OD ČELIKA DO VATROGASNOG DOMA
15. **MZ "CENTAR VI"**  
- BULEVAR MIRA (DIO), TRG MLADIH (DESNA STRANA), ULICE: BOSNE SREBRENE (LIJEVA STRANA DO UL. VASE PELAGIĆA), VUKA STEFANOVIĆA KARADŽIĆA, KONAČKO BRDO, POSAVSKA, I. SEKULIĆ, D. VASILJEVA, MIROSLAVA ANTIĆA MIKE, LUČKA, ALEKSE ŠANTIĆA, S. BAŠAGIĆA, B. KOSTIĆA, GUNDULIĆEVA, ZMAJ JOVINA, JOVANA SKERLIĆA, JOSIFA PANČIĆA, J. DUČIĆA, EPISKOPA NIKOLAJA VELIMIROVIĆA, MLADENA MAGLOVA, DESANKE MAKSIMOVIĆ, IVANA FRANJE JUKIĆA, TOME MAKSIMOVIĆA, ILIJE KOLARCA I SVETOG SAVE
16. **MZ "CERIK"**  
- K. O. CERIK, KOMPLETNA
17. **MZ "ČOSETI"**  
- K. O. ČOSETI - NASELJENO MJESTO ČOSETI I NASELJENO MJESTO ČANDE
18. **MZ "DONJA SKAKAVA"**  
- DIO K. O. DONJA SKAKAVA - NASELJENO MJESTO DONJA SKAKAVA
19. **MZ "SEONJACI"**  
- DIO K. O. DONJA SKAKAVA - NASELJENO MJESTO SEONJACI
20. **MZ "DUBRAVE"**  
- K. O. DUBRAVE - NASELJENO MJESTO DUBRAVE
21. **MZ "DONJI BREZIK"**  
- NASELJENO MJESTO DONJI BREZIK – K. O. BREZIK, I NASELJENO MJESTO STOLIN – K. O. BRČKO 2
22. **MZ "GREDICE"**  
- K. O. GREDICE
23. **MZ "DONJI RAHIĆ"**  
- K. O. DONJI RAHIĆ, KOMPLETNA
24. **MZ "DONJE DUBRAVICE"**  
- K. O. DONJE DUBRAVICE
25. **MZ "DIZDARUŠA"**  
- K. O. DIZDARUŠA, KOMPLETNA
26. **MZ "GLUHAKOVAC"**  
- ULICA DEJTONSKA OD POTOKA KUKAVICA DO HOTELA "BOSNA", ULICA PLAZULJSKA OD OVOG HOTELA DO PUTA ZV. PUT ĐOKE PUDIĆA (IZA TRI AUTOPRAONICE), ULICA LEJLIĆA
27. **MZ "GORNJI BREZIK"**  
- DIO K. O. BREZIK I K.O. STANOVI KOMPLETNA - NASELJENA MJESTA GORNJI BREZIK I STANOVI
28. **MZ "GORNJE DUBRAVICE"**  
- K. O. GORNJE DUBRAVICE - NASELJENO MJESTO GORNJE DUBRAVICE
29. **MZ "GORNJI RAHIĆ"**  
- K. O. GORNJI RAHIĆ BEZ NASELJENOG MJESTA ČANDE I POPISNOG KRUGA OGRAĐENOVAC,
30. **MZ "GORNJI VUKŠIĆ"**  
- K. O. GORNJI I DONJI VUKŠIĆ, KOMPLETNA
31. **MZ "GORNJA SKAKAVA"**  
- DIO K. O. GORNJA SKAKAVA - NASELJENO MJESTO PODAREVAC
32. **MZ "PRIJEDOR"**  
- DIO K. O. GORNJA SKAKAVA - NASELJENO MJESTO PRIJEDOR
33. **MZ "GORICE"**  
- DIO K. O. GORICE, NASELJENO MJESTO GORICE
34. **MZ "GRBAVICA"**  
- K. O. GRBAVICA
35. **MZ "GRČICA"**  
- ULICE: BRAĆE ČUSKIĆA (DIO, OD PODVOŽNJAKA DO SKRETANJA ZA NASELJE 4. JULI), NIKOLE TESLE, M. PUPINA, HILANDARSKA, KRFSKA, P. SAVIĆA, MIKE ALASA, BRAĆE FELNER, R. DOMANOVIĆA, F. VIŠNJIĆA, PROTE MATEJE NENADOVIĆA, D. OBRADOVIĆA, GLIŠIĆA, J. GOTOVCA, Đ. JAKŠIĆA I S. MOKRANJCA
36. **MZ "IVICI"**  
- ULICE: BAKIJE SELIMOVIĆ, PRVOMAJSKA, IVICI I, O. DERVIŠEVIĆA I R. AHMETBAŠIĆA
37. **MZ "MERAJE"**  
- ULICE: MUDERISA IBRAHIMBEGOVIĆA (DIO), KLEBIĆA, BOLNIČKA, SULJIĆA, ČOLE, MERAJE I, MERAJE II, MERAJE III I JERKOVIĆA
38. **MZ "4. JULI"**  
- ULICE: J. KOZARCA, D. RADOVIĆA, HADŽIALIJIJAGIĆA, PERE ZRELECA, MAGAZINOVIĆA, JOVANA STERIJE POPOVIĆA, POLJOPRIVREDNIK, BRAĆE ČUSKIĆA (DIO), AUGUSTINA, PETRA KOČIĆA, 4. JULI, J. BOSNARA I DRAGICE PRAVICE
39. **MZ "KLANAC"**  
- ULICE: FRA ŠIMUNA FILIPOVIĆA (OD "MERKURA" DO STARE PIJACE), FRA SERAFINA ZEČEVIĆA, EVLIJE ČELEBIJE, S. RISTIĆA, M. RIZVIĆA, MARIJE JURIĆ ZAGORKE, SULJE KAHRIMANA, KULINA BANA, TUZLANSKA, KLANAC I, KLANAC II, JOAKIMA VUJIĆA, STEVANA SREMCA, DR. I. MEŠTROVIĆA, ŠEHOVIĆA I A. DERVIŠEVIĆA
40. **MZ "KREPŠIĆ"**  
- K. O. KREPŠIĆ
41. **MZ "KOLOBARA"**  
- ULICE: DOBRIŠE CESARIĆA, SVETE RISTIĆA SVRAČETA, AJANOVIĆA, MUSALA, ISLAHIJET, B. ŠIMIĆA, BEĆIREVIĆA, DANILA KIŠA, ASIMA DERVIŠEVIĆA, PETROVIĆA, SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, RIZAHA ŠTETIĆA, MUJĐANOVAČA, S. ČOROVIĆA, KANTARDŽIĆA, KUČUKALIĆA, CRNJANSKOG, REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA, P. MARJANA I DR. SAKIBA EDHEMOVIĆA
42. **MZ "LIPOVAC"**  
- DIO K. O. ULOVIĆ - NASELJENO MJESTO LIPOVAC
43. **MZ "MARKOVIĆ POLJE"**  
- K. O. MARKOVIĆ POLJE
44. **MZ "MUJKIĆI"**  
- ULICE: BANJALUČKA (DIO), DEJTONSKA (DIO), ČUMUROVIĆA, CIGLANE, BERBEROVIĆA, GRUDAŠČEVIĆA, IZIDORA POLJAKA, MILENE PAVLOVIĆ-BARILI, F. MUJANOVIĆA, MUJKIĆI I, MUJKIĆI II I MUJKIĆI III
45. **MZ "MAOČA"**  
- K. O. MAOČA, KOMPLETNA
46. **MZ "ISLAMOVAC"**  
- K. O. ISLAMOVAC, KOMPLETNA
47. **MZ "OMERBEGOVAČA"**  
- K. O. OMERBEGOVAČA I K. O. ČAĐAVAC, KOMPLETNE
48. **MZ "OGRAĐENOVAC"**  
- DIO K. O. GORNJI RAHIĆ – STATISTIČKI KRUG 1014196 I NASELJENO MJESTO UKELJI
49. **MZ "PALANKA"**  
- K. O. PALANKA, KOMPLETNA
50. **MZ "POTOČARI"**  
- K. O. POTOČARI, KOMPLETNA
51. **MZ "POLJACI - JAGODNJAK"**  
- DIO K. O. DONJA SKAKAVA – NASELJENO MJESTO POLJACI I NASELJENO MJESTO JAGODNJAK
52. **MZ "PLAZULJE"**  
- DIO K. O. GORICE – NASELJENO MJESTO PLAZULJE
53. **MZ "1. MAJ"**  
- DIO K. O. BRČKO 2 (LIJEVA STRANA MZ) I DIO K. O. BRČKO 3 (DESNA STRANA MZ – NOVO NASELJE ČAĐAVAC)
54. **MZ "RAŽLJEVO"**  
- K. O.: RAŽLJEVO, POPOVO POLJE, KRBETI, BUZEKARA I SLIJEPCHEVIĆI – NASELJENA MJESTA: RAŽLJEVO, POPOVO POLJE, KRBETI, BUZEKARA I SLIJEPCHEVIĆI
55. **MZ "RIJEKE"**  
- ULICE: RIJEKE I, RIJEKE II, RIJEKE III, RIJEKE IV, MEHMEDA SPAHE I EFENDIJE ČOKIĆA
56. **MZ "RAŠLJANI"**  
- K. O. RAŠLJANI, KOMPLETNA
57. **MZ "SANDIĆI"**  
- K. O. SANDIĆI, KOMPLETNA, I DIO K. O. GREDICE – NASELJENA MJESTA SANDIĆI I GREDICE 2
58. **MZ "STARI RASADNIK"**

- ULICA MOSTARSKA (DIO, DO UL. STARI NAZIV P. SEKULIĆA, NEMA NOVI NAZIV, UKLJUČUJUĆI I OVU ULICU), ODATLE MOSTARSKOM ULICOM DO IZA BENZINSKE PUMPE «ENERGY BENZ», GRANICA MZ JE PREKO PUTA PUMPE PRUGOM DO RIJEKE BRKE I SADRŽI I ULICU STARI RASADNIK

**59. MZ "ŠATOROVIĆI"**

- K. O. ŠATOROVIĆI I K. O. REPINO BRDO, KOMPLETNE

**60. MZ "ŠTREPCI"**

- K. O. ŠTREPCI, KOMPLETNA

**61. MZ "ULICE"**

- DIO K. O. ULICE – BUKOVAC – NASELJENO MJESTO ULICE

**62. MZ "ULOVIĆ"**

- DIO K. O. ULOVIĆ – NASELJENO MJESTO ULOVIĆ

**63. MZ "VITANOVIĆI"**

- K. O. VITANOVIĆI, KOMPLETNA

**64. MZ "VUČILOVAC"**

- K. O. VUČILOVAC

**65. MZ "GORNJI ZOVIK"**

- K. O. GORNJI ZOVIK, KOMPLETNA

**66. MZ "DONJI ZOVIK"**

- K. O. DONJI ZOVIK, KOMPLETNA

Broj: 187/03

Brčko, 02. 06. 2003. godine

**3**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 18 Zakona o Upravi prihoda Brčko distrikta BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 2/01) nakon razmatranja Izvještaja o radu Uprave prihoda Brčko distrikta BiH za oktobar i novembar 2003. godine, Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE PRIHODA BRČKO DISTRIKTA ZA OKTOBAR I NOVEMBAR 2003. GODINE****I**

Skupština Brčko distrikta usvojila je Izvještaj o radu Uprave prihoda Brčko distrikta BiH za oktobar i novembar 2003. godine s Mišljenjem Komisije za budžet, broj: 013-572/03 od 19. decembra 2003. godine.

**II**

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-468/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**4**

Na osnovu članova 23 i 43 stav 6 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 41 stav 2 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 16/01), nakon razmatranja Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar - novembar 2003. godine, Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA JANUAR – NOVEMBAR 2003. GODINE****I**

Skupština Brčko distrikta usvojila je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar – oktobar i novembar 2003. godine s Mišljenjem Komisije za budžet, broj: 013-570/03 od 19. i 22. decembra 2003. godine.

**II**

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-469/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**5**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 11 stav 3 Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 2/00), nakon razmatranja Izvještaja o radu Policije Brčko distrikta BiH za novembar 2003. godine, Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA NOVEMBAR 2003. GODINE****I**

Skupština Brčko distrikta usvojila je Izvještaj o radu Policije Brčko distrikta BiH za novembar 2003. godine uz konstataciju da nadležne službe budu aktivnije na rasvjetljavanju krivičnih djela razbojništva, koja su izvršena na području Brčko distrikta.

**II**

Ovu odluku objaviti u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

Broj: 0-02-022-470/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**6**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), nakon razmatranja Izvještaja o radu Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja za oktobar 2003. godine, Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA OKTOBAR 2003. GODINE****I**

Skupština Brčko distrikta usvojila je Izvještaj o radu Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja za oktobar 2003. godine, s tim da ovo Odjeljenje za jednu od narednih sjednica Skupštine, pripremi izvještaj o realizaciji Programa sanacije, rekonstrukcije i izgradnje novih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH.

**II**

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-471/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA

Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**7**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 358.500,00 KM (organizacioni kod 172 000, ekonomski kod 821 200) za projektovanje i dogradnju učeničkog prostora za potrebe JU Poljoprivredne i Pete osnovne škole Brčko distrikta – Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «HEMA-PROM» Brčko, iznos ponude 358,500,00 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-035711/03 od 24. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-474/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**8**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 47.589,82 KM (organizacioni kod 133 000, ekonomski kod 613 700) za izvođenje naknadnih radova na objektu «stara gradska bolnica» u Brčko distriktu – potrebe Odjeljenja za zdravstvo Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «SHH COMPANY» BRČKO, iznos ponude 47.589,82 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-036392/03 od 28. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-475/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**9**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 47.228,26 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 613 700) za sanaciju, rekonstrukciju i natkrivanje postojećeg otvorenog skladišta Elektrodistribucije Brčko – potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**SAMOSTALNI PREDUZETNIK – OBRTNIK - 55  
«METALPLAST» Brčko, iznos ponude... 47.228,26 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-038003/03 od 05. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-476/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**10**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u ukupnom iznosu od 77.215,54 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 821 300) za nabavku opreme za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za elektrodistribuciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranim ponuđačima:

- 1. d. o. o. «ENERGOSISTEM» BRČKO, iznos ponude**  
.....**72.650,00 KM**
  - za grupu I: oprema za pronalaženje kvarova
  - 2. d. o. o. «ELNOS» BANJA LUKA, iznos ponude**  
.....**4.565,54 KM**
  - za grupu II: alat za rad sa opremom Raychem
- **U K U P N O: 77.215,54 KM**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-037985/03 od 05. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-477/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**11**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH  
SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA  
FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 52.528,00 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 613 700) za sanaciju BSTS 10/0,4 kV priključnog dalekovoda i niskonaponske mreže u naselju Pekići za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za elektrodistribuciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «CONRAM» Gornji Rahić – BRČKO, iznos ponude  
.....52.528,00 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-036865/03 od 02. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-479/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**12**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH  
SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA  
FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 349.489,00 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 613 400) za nabavku materijala za redovno održavanje elektroenergetskih

objekata za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za elektrodistribuciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «ENERGO-TRADE» BIJELJINA, iznos ponude 349,489,00 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-036865/03 od 02. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-480/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**13**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH  
SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA  
FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 30.161,00 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 613 700) za popravku energetskih uljnih transformatora za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za elektrodistribuciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**AD «ELEKTROSERVIS» BANJA LUKA, iznos ponude 30.161,00 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-038441/03 od 09. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-481/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine

PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**14**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA**  
**FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 93.598,00 KM (organizacioni kod 211 000, ekonomski kod 821 300) za nabavku terminalne opreme za Tetrasistem – potrebe Policije Brčko distrikta BiH.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «MIBO TRADING» Sarajevo, iznos ponude 93.598,00 KM** (bez poreza na promet, u skladu sa Zakonom o porezu na promet Brčko distrikta BiH).

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-038894/03 od 10. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-482/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**15**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA**  
**FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 25.480,00 KM (organizacioni kod 132 000, ekonomski kod 821 300) za nabavku medicinske opreme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «TUZLAFARM» Tuzla, iznos ponude 25.480,00 KM.**

Aparat za terapiju bipolarnom strujom – 1 komad, i fleksibilne elektrode sa temperaturnim senzorom – 4 komada.

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-039088/03 od 10. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-483/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**16**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA**  
**FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u iznosu od 41.864,64 KM (organizacioni kod 183 000, ekonomski kod 613 700) za sanaciju upravne zgrade Elektro distribucije Brčko distrikta BiH – potrebe Odjeljenja za komunalne poslove.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «GAJTIN» Brčko, iznos ponude 41.864,64 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-040068/03 od 15. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-484/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**17**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA**  
**FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u ukupnom iznosu od 36.566,68 KM (organizacioni kod 171, ekonomski kod 613 700) za izradu nastrešnica u JU IV osnovnoj školi i JU V osnovnoj školi Brčko distrikta BiH za potrebe Odjeljenja za obrazovanje – Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranim ponuđačima:

1. **d. o. o. «GREDA COMPANY» Brčko, iznos ponude 19.198,18 KM**

(za izradu nastrešnice u JU IV osnovnoj školi)

2. **d. o. o. «ZANAT-TEX» Brčko, iznos ponude 17.368,50 KM**

(za izradu nastrešnice u JU V osnovnoj školi)

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02).

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-040292/03 od 16. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-485/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**18**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ REBALANSA BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA ZA 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Rebalansa budžeta kapitalnih potreba za 2003. godinu u iznosu od 216,247,76 KM (organizacioni kod 241-16, stavka: završetak sportske sale kod Ekonomske škole) za završetak izgradnje sportske sale kod Ekonomske škole – potrebe Odjeljenja za javne poslove.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranim ponuđačima:

**d. o. o. «ARKADA» LUKAVAC, iznos ponude 216.247,76 KM.**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-041103/03 od 19. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-486/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**19**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu u ukupnom iznosu od 44.416,24 KM (organizacioni kod 182 000, ekonomski kod 821 300) za nabavku dva motorna vozila marke VW «Polo» 1,4 TDI i «Polo» 1,2 12V - potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – Pododjeljenje za vodovod i kanalizaciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke uplatit će se izabranom ponuđaču:

**d. o. o. «BRČKO GAS» BRČKO, iznos ponude za dva vozila**

**.....41.126,15 KM**

8% porez na promet proizvoda..... **3.290,09 KM**

**UKUPAN IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA 44.416,24 KM**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02) i zaključenim ugovorom.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-040493/03 od 17. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-487/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**20**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u neto iznosu od 4.000,00 KM, odnosno bruto iznosu od 4.320,00 KM (organizacioni kod 183, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije zbog angažovanja van radnog vremena na poslovima tehničkog pregleda novoizgrađenih elektroenergetskih objekata za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove – Pododjeljenje za elektrodistribuciju.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

1. Alaga Baraković, iznos .....	800,00 KM
2. Nusret Žunić, iznos .....	1.280,00 KM
3. Dragomir Kablinović, iznos .....	960,00 KM
4. Ljerka Korjenić, iznos .....	320,00 KM
5. Ermin Džindić, iznos .....	320,00 KM
6. Ljuban Iljić, iznos .....	160,00 KM
7. Stevan Zoranović.....	160,00 KM
neto iznos	4.000,00 KM
+ 8% porez	320,00 KM
<b>Bruto iznos</b>	<b>4.320,00 KM</b>

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za komunalne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-034756/03 od 19. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-488/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
**Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**21**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u ukupnom iznosu od 259,20 KM (organizacioni kod 164, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije za tehnički pregled sportske sale, urbano područje Bijela – Brčko, potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

<b>1. Nusret Žunić .....</b>	<b>120,00 KM</b>
<b>2. Ljuban Iljić .....</b>	<b>120,00 KM</b>
<b>neto iznos</b>	<b>240,00 KM</b>
<b>+ porez 8%</b>	<b>19,20 KM</b>
<b>Bruto iznos</b>	<b>259,20 KM</b>

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za javne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-035153/03 od 20. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-489/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
**Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**22**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u ukupnom iznosu od 259,20 KM KM (organizacioni kod 164, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije za tehnički pregled

sportske sale, stambeno naselje « Centar » Brčko - potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

<b>1. Alaga Baraković .....</b>	<b>120,00 KM</b>
<b>2. Nusret Žunić .....</b>	<b>120,00 KM</b>
<b>neto iznos</b>	<b>240,00 KM</b>
<b>+ porez 8%</b>	<b>19,20 KM</b>
<b>Bruto iznos</b>	<b>259,20 KM</b>

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za javne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-035151/03 od 20. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-490/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
**Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**23**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U****O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003. GODINU****Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u neto iznosu od 320,00 KM, odnosno bruto iznosu od 345,60 KM (organizacioni kod 164, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije za tehnički pregled izvršene rekonstrukcije industrijskih kolosijeka u Industrijskoj zoni i «Luka» Brčko u Brčkom - potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

<b>1. Admir Bilalović, član, neto iznos po Rješenju .....</b>	<b>160,00 KM</b>
<b>2. Đorđe Dragičević, član, neto iznos po Rješenju .....</b>	<b>160,00 KM</b>
<b>neto iznos</b>	<b>320,00 KM</b>
<b>+ porez 8%</b>	<b>25,60 KM</b>
<b>bruto iznos</b>	<b>345,60 KM</b>

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za javne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-034759/03 od 19. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-491/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
**Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.**

**24**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003.**  
**GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u neto iznosu od 240,00 KM, odnosno bruto iznosu od 259,20 KM (organizacioni kod 164, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije za tehnički pregled sportske sale u Brčkom, urbano područje Maoča - potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

1. Svetislav Simić .....	120,00 KM
2. Dragan Kablinović,.....	120,00 KM

neto iznos 240,00 KM  
+ porez 8% 19,20 KM

**BRUTO IZNOS 259,20 KM**

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za javne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-034595/03 od 19. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-492/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**25**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA 2003.**  
**GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u neto iznosu od 360,00 KM, odnosno bruto iznosu od 388,80 KM (organizacioni kod 164, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade članovima Komisije za tehnički pregled rekonstruisanog i saniranog objekta «stara gradska bolnica» u Brčkom - potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se:

1. ALAGA BARAKOVIĆ,.....	120,00 KM
2. NUSRET ŽUNIĆ,.....	120,00 KM
3. ĐORĐE DRAGIČEVIĆ.....	120,00 KM

neto iznos 360,00 KM  
+ porez 8% 28,80 KM

**BRUTO IZNOS 388,80 KM**

**Član 3**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za javne poslove.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-034597/03 od 19. 11. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-493/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**26**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH**  
**SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA**  
**FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za fiskalnu 2003. godinu za isplatu naknade članovima Komisije za polaganje vozačkih ispita i članovima Komisije za stručni i upravni nadzor nad radom autoškola i ispitnih komisija za mjesec novembar u neto iznosu od 4.210,50 KM, odnosno u bruto iznosu od 4.547,34 KM (organizacioni kod 211 001, ekonomski kod 611 200).

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se slijedećim članovima:

- Džemal Zahirović .....	578,00 KM
- Anđelka Popara .....	464,50 KM
- Tomislav Ropčević .....	352,00 KM
- Nijaz Bašić .....	352,00 KM
- Đorđe Popović .....	352,00 KM
- Mustafa Peljto .....	352,00 KM
- Lidija Ljubojević .....	352,00 KM
- Muhamed Fazlić .....	352,00 KM
- Vladimir Đurak .....	352,00 KM
- Vlatko Lopandić.....	352,00 KM
- Fadil Tursunović.....	352,00 KM

NETO IZNOS:..... 4.210,50 KM

+ porez 8%..... 336,84 KM

**BRUTO IZNOS:..... 4.547,34 KM**

**Član 3**

Plaćanje obaveza izvršit će Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko distrikta u skladu s utvrđenim Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/02).

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-037984/03 od 08. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-494/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**27**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**ODLUKU  
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH  
SREDSTAVA IZ REBALANSA BUDŽETA KAPITALNIH  
POTREBA ZA 2003. GODINU**

**Član 1**

Daje se saglasnost gradonačelniku Distrikta za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu u neto iznosu od 12.459,40 KM (organizacioni kod 172, ekonomski kod 611 200) za isplatu naknade za obavljene vanredne ispite članovima ispitnih komisija u JU Ekonomska škola Brčko i JU Tehnička škola Brčko – potrebe Odjeljenja za obrazovanje.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1 ove odluke isplatit će se članovima ispitnih komisija:

**1. JU EKONOMSKA ŠKOLA BRČKO, u iznosu od 1.075,00 KM** za obavljene vanredne ispite u augustovskom ispitnom roku školske 2002/2003. godine;

**2. JU TEHNIČKA ŠKOLA BRČKO, u iznosu od 11.384,40 KM** za obavljene vanredne ispite u augustovskom ispitnom roku školske 2002/2003. i oktobarskom ispitnom roku školske 2003/2004. godine.

**Član 3**

Na neto iznos iz člana 1 ove odluke, porez će se obračunati u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak Brčko distrikta BiH.

**Član 4**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-038841/03 od 10. 12. 2003. godine.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-495/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**28**

Na osnovu člana 23 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 1/00) i člana 45 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 11/03), a u skladu s članom 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01), Skupština Brčko distrikta na 80. sjednici održanoj 23. decembra 2003. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI  
ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA  
BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

U članu 2 tački 2 Odluke Skupštine Brčko distrikta o davanju saglasnosti za izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta Brčko distrikta za 2003. godinu, za održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu na teritoriji Brčko distrikta BiH za period od 15. 11. 2003. do 15. 04. 2004. godine, broj: 0-02-022-414/03 od 10. 11. 2003. godine, mijenja se iznos ponude, tako da umjesto teksta: ukupan iznos ponude «145.480,00 KM» treba da stoji: ukupan iznos ponude «104.780,00 KM».

**Član 2**

Sastavni dio ove odluke čini Prijedlog odluke gradonačelnika broj: 01-014-030685/03-1 od 05. 12. 2003. godine.

**Član 3**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj: 0-02-022-478/03

Brčko, 23. decembar 2003. godine  
PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  
Mirsad Đapo, dipl. pravnik, s.r.

**29**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor referenta za registraciju izdatih hartija od vrijednosti Brčko Distrikta BiH broj: 01-014-021066/03 od 05.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU**

**O IMENOVANJU ODBORA ZA IZBOR REFERENTA ZA REGISTRACIJU  
IZDATIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH**

**Član 1.**

Imenuje se Odbor za izbor referenta za registraciju izdatih hartija od vrijednosti Brčko Distrikta BiH, u sastavu:

1. **DURO TANKOSIĆ**, direktor Manjinskog dioničarskog fonda, predsjednik
2. **MILAN TOMIĆ**, dekan Ekonomskog fakulteta Brčko, član
3. **IGOR ANTAUER**, član
4. **JASMINA KALIĆ**, zapisničar.

**Član 2.**

Zadatak Odbora iz člana 1. ove odluke je da zakaže obavljanje razgovora sa kandidatima i to dana 28.10.2003.godine sa početkom u 11 sati u prostorijama zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH (sala br.59), te da izvrši izbor kandidata i prijedlog dostavi Gradonačelniku.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-021907/03-1

Brčko, 10.09.2003.godine  
GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**30**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01,17/02 i 8/03 ), u skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 12/02), zapisnika Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 08-370-011176/03 od 14.07.2003.godine i nacrtu odluke Odjeljenja za stručne i administrativne poslove broj: 02-016-015492-082003 od 10.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU**

**O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA  
IZ BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA ZA FISKALNU 2002. GODINU  
ZA IZVOĐENJE NAKNADNIH RADOVA NA REVITALIZACIJI  
DVA ARTEŠKA (SUBARTEŠKA) BUNARA U MZ «KLANAC»**

**Član 1.**

**ODOBRAVA SE** izdvajanje novčanih sredstava iz sredstava Budžeta kapitalnih potreba za fiskalnu 2002. godinu za izvođenje naknadnih radova na revitalizaciji dva arteška (subarteška) bunara u MZ «Klanac», za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko Distrikta, u iznosu od 8.400,00 KM.

**Član 2.**

Novčana sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiće se izabranom ponuđaču:

- DOO «NIS PROMET» BRČKO u iznosu od 8.400,00 KM**

**Član 3.**

Novčana sredstva iz člana 1. ove odluke obezbijedena su u Budžetu kapitalnih potreba za fiskalnu 2002. godinu, organizacioni kod 241-10 , stavka: program pomoći mjesnim zajednicama.

**Član 4.**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za stručne i administrativne poslove.

**Član 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-023370/03  
Brčko, 18.09.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**31**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), u skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 12/02 i 14/02), zapisnikom Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 18-87/03 od 17.09.2003. godine i elementima budžetskih osnova predloženih aktom Odjeljenja za budžet i finansije broj: 04-054-1697/03-IDK od 24.09.2003. godine, donosi

**O D L U K U****O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA****IZ BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA ZA FISKALNU 2003. GODINU****Član 1**

**ODOBRAVA SE** izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta kapitalnih potreba za fiskalnu 2003. godinu za sanaciju elektroenergetske mreže Maoča za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove – Pododjeljenje za elektrodistribuciju u iznosu od 96.638,40 KM.

**Član 2**

Novčana sredstva iz člana 1. ove odluke isplatiće se izabranom najpovoljnijem ponuđaču:

□ **D.O.O. "CONRAM" GORNJI RAHIĆ – BRČKO**, sa iznosom ponude od 96.638,40 KM.

**Član 3**

Novčana sredstva iz člana 1. ove odluke obezbijedena su u Budžetu kapitalnih potreba za 2003. godinu, organizacioni kod 241-18, stavka: elektrodistribucija niskonaponske mreže.

**Član 4**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za komunalne poslove.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-025401/03  
Brčko, 30.09.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**32**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), u skladu sa Amandmanom 35 Komisije za budžet Skupštine Brčko Distrikta na Budžet Brčko Distrikta BiH za 2003. godinu, usvojenom na 57. sjednici Prelazne skupštine Brčko Distrikta BiH i na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove broj: 08-370-022173/03 od 11.09.2003. godine, donosi

**O D L U K U****O PREUSMJERAVANJU SREDSTAVA****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** preusmjerenje preostalih neutrošenih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 325.080,50 KM obezbijedenih u Budžetu kapitalnih potreba za 2002. i 2003. godinu na organizacionom kodu 241-18 za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove – Pododjeljenje za elektrodistribuciju, sa projekata koji su završeni i to:

- Izgradnja DV STS i NN mreže Bukvik 3 – Bare, iznos 26.145,00 KM
- Elektrifikacija naselja Ilička I, iznos 59.664,18 KM
- Elektrifikacija – rekonstrukcija NN mreže 11 naselja (TP područja 2002. godine), iznos 9.726,43 KM

- Izgradnja – sanacija ŽTS 10/0,4 kV, DV i NN mreže Bosanska Bijela 7 – Cvijanovići, iznos 50.190,00 KM
- Izgradnja – sanacija ŽTS 10/0,4 kV, DV i NN mreže Vujčići, iznos 3.506,08 KM
- Izgradnja TS sa raspletom NN mreže Repino Brdo, iznos 220,02 KM
- Izgradnja B TSR Burića Brdo, iznos 62.512,00 KM
- Elektrifikacija naselja Gredice III, Gredice IV i Gredice – Marići, iznos 113.116,79 KM.

**Član 2.**

Novčana sredstva iz člana 1. ove odluke preusmjeriće se kao nedostajuća sredstva na projekat «Izgradnja TS 35/10 kV Krepšić sa priključkom 35 kV dalekovodom i raspletom 10 kV vodova» za koji su u okviru Budžeta kapitalnih potreba za 2003. godinu obezbijedena sredstva u iznosu od 890.000,00 KM.

**Član 3.**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odjeljenje za budžet i finansije i Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-025402/03  
Brčko, 30.09.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**33**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za javne poslove broj: 03-361-024429/03-1 od 26.09.2003. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR  
NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA  
OGRAĐIVANJU ŠKOLSKOG DVORIŠTA – SPORTSKI CENTAR  
U MZ BUKVIK U BRČKO DISTRIKTU BiH**

**Član 1**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na ograđivanju školskog dvorišta – sportski centar u MZ Bukvik u Brčko Distriktu BiH, po objavljenom javnom oglasu broj: 03-361-024429/03 od 22.09.2003. godine, u sljedećem sastavu:

1. **RIFET MUJANOVIĆ**, inž. građ., predsjednik
2. **SVETLANA ČIVČIĆ**, inž. građ., član
3. **GORDANA LUKIĆ**, dipl. inž. arh., član.

**Član 2**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2003. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije i direktor Uprave prihoda da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 3**

Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke je da dana 03.10.2003. godine u 12 časova u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, sala 59, otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 4**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026277/03  
Brčko, 03.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**34**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, broj: 03-361-025282/03-1 od 01.10.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR  
NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA ZA  
PARKOVE I ZELENE POVRŠINE U GRADU I INVESTICIONO  
ODRŽAVANJE, SANACIJU I DOGRADNJU JAVNE RASVJETE****Član 1.**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sadnog materijala za parkove i zelene površine u gradu i investiciono održavanje, sanaciju i dogradnju javne rasvjete, za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH, u sljedećem sastavu :

1. **DUŠANKA KEVRIC, predsjednik**
2. **NUSRET ŽUNIĆ, član**
3. **RINO BAJER, član.**

**Član 2.**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2002. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije i direktor Uprave prihoda da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 3.**

Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke je da 13.10.2003. godine u 13<sup>00</sup> časova u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH (sala 59) otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026265/03  
Brčko, 06.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**35**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima, broj: 05-058-024432/03 od 24.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR  
NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA  
ZA NABAVKU I MONTAŽU KONTEJNERA, KAO PRIVREMENE  
SVLAČIONICE NA GRADSKOM STADIONU****Član 1.**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu kontejnera, kao privremene svlačionice na gradskom stadionu, za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima Vlade Brčko Distrikta BiH, u sljedećem sastavu :

1. **ZVONIMIR MARIĆ, predsjednik**
2. **MILICA CVJETINOVIC, član**
3. **ERMIN DŽINDIĆ, član**
4. **MILVOJE ČABRILO, član.**

**Član 2.**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2002. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije i direktor Uprave prihoda da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 3.**

Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke je da 10.10.2003. godine u 10<sup>00</sup> časova u zgradi Doma kulture u Brčkom otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026274/03  
Brčko, 06.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**36**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, broj: 03-361-024942/03-1 od 29.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR  
NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA  
ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU PUTEVA I ULICA  
NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BiH****Član 1.**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju i rekonstrukciju puteva i ulica na području Brčko Distrikta BiH, po objavljenom javnom oglasu broj: 03-361-024942/03 od 29.09.2003. godine, za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH, u sljedećem sastavu :

1. **DRAGAN PEŠTALIĆ, predsjednik**
2. **AVDULAH ČANDIĆ, član**
3. **ILJA DODIĆ, član.**

**Član 2.**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2002. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije i direktor Uprave prihoda da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 3.**

Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke je da 10.10.2003. godine u 13<sup>00</sup> časova u foajeu Doma kulture u Brčkom otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026279/03  
Brčko, 06.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**37**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima broj: 05-058-025745/03 od 02.10.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Eindhoven - Holandija ZVONIMIRU MARIĆU i dr MOMIRU CRNIĆU u svojstvu vođe puta Kadetske reprezentacije Brčko Distrikta BiH u trajanju od 04.10. do 11.10.2003. godine.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH na teret Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima – Pododjeljenje za sport i kulturu, organizacioni kod 136, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026264/03  
Brčko, 06.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**38**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima, broj: 05-058-025294/03 od 26.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Sremsku Kamenicu (Srbija i Crna Gora) dr AZURU BIJEDIĆU, specijalisti radiologu, radi edukacije iz oblasti magnetne rezonance na Institutu za onkologiju, u trajanju od 29.09. do 10.10.2003. godine.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH iz sredstava budžeta za 2003.godinu Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima – Pododjeljenje za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, organizacioni kod 133, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026267/03  
Brčko, 06.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**39**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove, broj: 08-370-025435/03 od 02.10.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Zagreb (R.Hrvatska) dana 02.10.2003. godine zaposlenicima Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH, i to:

1. MEHMEDU ZAIMOVIĆU,
2. DRAGI POPOVIĆU,
3. ENESU NIKŠIĆU,
4. MILENKU JURIĆU,
5. DŽELDIMANI GOLIĆ.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH iz sredstava budžeta za 2003.godinu Odjeljenja za komunalne poslove – Pododjeljenje za čistoću, organizacioni kod 181001, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026269/03  
Brčko, 06.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**40**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove, broj: 08-370-025437/03 od 02.10.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Zagreb (R.Hrvatska) dana 03.10.2003. godine zaposlenicima Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH, i to:

1. MILOJU SAVIĆU,
2. MENSURU KAMENJAŠEVIĆU,
3. ADEMU RAŽANICI,
4. ADMIRU DŽINDIĆU,
5. SUADI ČATOVIĆ.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH iz sredstava budžeta za 2003.godinu Odjeljenja za komunalne poslove – Pododjeljenje za

vodovod i kanalizaciju, organizacioni kod 182001, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026271/03  
Brčko, 06.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**41**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima, broj: 05-058-024599/03 od 25.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Graz - Austrija dr ZIJADU TRUMIĆU, specijalisti anesteziologu, JELENI VAREŠKIĆ, medicinskoj sestri i MEVLUDINU ZAHIROVIĆU, vozaču saniteta, u periodu od 26.09. do 27.09.2003. godine radi pranje pacijenta Josić Janje.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH iz sredstava budžeta za 2003.godinu Odjeljenja za zdravstvo i usluge građanima – Pododjeljenje za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, organizacioni kod 133, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026276/03  
Brčko, 06.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**42**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Uprave prihoda Brčko Distrikta BiH, broj: 01/1-457-107/03 od 30.09.2003. godine, donosi

**ODLUKU****O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** službeno putovanje u Zagreb (R.Hrvatska) dana 06.10.2003. godine i 10.10.2003. godine MEVLUDINU ZEJČIROVIĆU, zaposleniku Uprave prihoda – vozaču, radi prevoza zaposlenika Uprave prihoda koji kao član tima BiH učestvuje u utvrđivanju elemenata za Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na direktne poreze sa Republikom Hrvatskom.

**Član 2.**

Plaćanje obaveza iz člana 1. ove odluke izvršiće Odjeljenje za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH iz sredstava budžeta za 2003.godinu Uprave prihoda Brčko Distrikta, organizacioni kod 201, ekonomski kod 613100.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026281/03  
Brčko, 06.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**43**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-713/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **MATI GRGIĆU** iz Donjeg Zovika u iznosu od 345,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Mate Grgića na račun otvoren kod Zagrebačke banke Brčko, broj: 3383701100060688, broj štednog računa: 11-37-00060-6.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026240/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**44**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-714/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **ANTI SALATOVIĆU** iz Štepacu u iznosu od 430,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Ante Salatovića na račun otvoren kod Privredne banke Sarajevo, Filijala Brčko, broj: 101-121-00000011-90, broj štednog računa: 33-1101-0009296.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026241/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**45**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-711/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **OMERU MEŠIĆU** iz Brke u iznosu od 300,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Omera Mešića na račun otvoren kod Privredne banke Sarajevo, Filijala Brčko, broj: 101-120-00000013-36, broj štednog računa: 33-1101-0006961.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026242/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**46**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-710/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **NIKI LUKIĆU** iz Boča u iznosu od 218,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Nike Lukića na račun otvoren kod Zagrebačke banke Brčko, broj: 3383701100058069, broj štednog računa: 11-37-00058-0.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026243/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**47**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-708/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **OSMANU KRAJINOVIĆU** iz Omerbegovače u iznosu od 200,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Osmara Krajinovića na račun otvoren kod Kristal banke a.d. Banja Luka, Filijala Brčko, broj: 552 000 999 99999 17, broj štednog računa: 10-33-13614-4.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026246/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**48**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta»), broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za

poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-712/03 od 25.09.2003.godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

##### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **MUHAREMU KOVAČEVIĆU** iz Palanke u iznosu od 220,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

##### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Muharema Kovačevića na račun otvoren kod Zagrebačke banke Brčko, broj: 3383702503814909, broj štednog računa: 25-37-03814-9.

##### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026247/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

## 49

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-707/03 od 25.09.2003.godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

##### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **MILOJICI SIMIĆU** iz Marković Polja u iznosu od 200,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

##### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Milojice Simića na račun otvoren kod Raiffeisen bank Brčko, broj: 161 060 000 0000078, broj štednog računa: 13-60-00189-3.

##### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026250/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

## 50

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-703/03 od 25.09.2003.godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

##### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **RAMIZU ŠUVALIĆU** iz Repinog Brda u iznosu od 250,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

##### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Ramiza Šuvalića na račun otvoren kod Raiffeisen bank Brčko, broj: 161 060 000 0000078, broj štednog računa: 13-60-00657-9.

##### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026254/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

## 51

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-700/03 od 25.09.2003.godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

##### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **BOŽI ČANČAREVIĆU** iz Bijele u iznosu od 440,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

##### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Bože Čančarevića na račun otvoren kod Zagrebačke banke Brčko, broj: 3383701100062434, broj štednog računa: 11-37-00062-4.

##### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026258/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

## 52

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-699/03 od 25.09.2003.godine, donosi

### ODLUKU

#### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

##### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **MARKU GAJIĆU** iz Popovog Polja u iznosu od 800,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

##### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Marka Gajića na račun otvoren kod Pavlović International bank a.d. Brčko, broj: 554-005-00000100-70, broj štednog računa: 507/45719-4.

##### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

##### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026259/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

## 53

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine

Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-768/03 od 30.09.2003.godine, donosi

#### ODLUKU

##### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

###### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **SLOBODANU MIJIĆU** iz Gredica u iznosu od 580,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

###### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Slobodana Mijića na račun otvoren kod Kristal banke a.d. Banja Luka, Filijala Brčko, broj: 552 000 999 99999 17/50700, broj štednog računa: 10-33-38315-3.

###### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

###### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026261/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 54

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-751/03 od 30.09.2003.godine, donosi

#### ODLUKU

##### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

###### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **SAVI SIMIKIĆU** iz Slijepčevića u iznosu od 500,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

###### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Save Simikića na račun otvoren kod Zagrebačke banke Brčko, broj: 3383701100064277, broj štednog računa: 11-37-00064-2.

###### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

###### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026262/03  
Brčko, 07.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 55

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-709/03 od 25.09.2003.godine, donosi

#### ODLUKU

##### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

###### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **JURI MRKONJIĆU** iz Dubrava u iznosu od 340,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

###### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Jure Mrkonjića na račun otvoren kod Gospodarske banke Brčko, broj: 170-130-10000000-68, broj štednog računa: 721960 29 11380.

###### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

###### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026245/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 56

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-698/03 od 25.09.2003.godine, donosi

#### ODLUKU

##### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

###### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **DUŠANU GAVRILOVIĆU** iz Stanova u iznosu od 1.186,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

###### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Dušana Gavrilovića na račun otvoren kod Nove banke Brčko, broj: 555 003 000 00000 65, broj štednog računa: 23119-50722.

###### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

###### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026249/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 57

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-705/03 od 25.09.2003.godine, donosi

#### ODLUKU

##### O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

###### Član 1.

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **SLOBODANU ROSIĆU** iz Marković Polja u iznosu od 2.749,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

###### Član 2.

Odobrena novčana sredstva isplatiće se na ime Slobodana Rosića na račun otvoren kod Razvojne banke Brčko, broj: 562 004 300 00037 86, broj štednog računa: 50-220-3700701-467.

###### Član 3.

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

###### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-026251/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**58**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-706/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **JOVI ALEKSIĆU** iz Donjeg Rahića u iznosu od 875,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplaćuje se na ime Jove Aleksića na račun otvoren kod UPI banke d.d. Sarajevo Filijala Brčko, broj: 154 200 000 0006030, broj štednog računa: 527872 21 8056 .

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026252/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**59**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-704/03 od 25.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **SULEJMANU KARIĆU** iz Repinog Brda u iznosu od 875,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplaćuje se na ime Sulejmana Karića na račun otvoren kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla Filijala Čelić, broj: 132-220-03091486-48, broj štednog računa: 10-50-22-000611-2.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026253/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**60**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i Programa podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, usvojenog odlukom Skupštine Brčko Distrikta broj: 0-02-022-60/03, a na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 09-330-200-764/03 od 30.09.2003.godine, donosi

**O D L U K U****O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE****Član 1.**

**ODOBRAVA SE** isplata novčanih sredstava **ĐOKI MIJIĆU** iz Gredica u iznosu od 400,00 KM za podsticaj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

**Član 2.**

Odobrena novčana sredstva isplaćuje se na ime Đoke Mijića na račun otvoren kod Razvojne banke Brčko, broj: 562 004 300 00037 86, broj štednog računa: 3700709387.

**Član 3.**

Ova novčana sredstva su obezbijedena kapitalnim budžetom za fiskalnu 2002. i 2003. godinu.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-026263/03  
Brčko, 08.10.2003.godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**61**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za javne poslove broj: 03-361-026455/03-1 od 07.10.2003. godine, donosi

**O D L U K U****O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA ZA KONSULTANTSKE USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI OBILAZNICE OKO BRČKOG****Član 1**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za konsultantske usluge izrade idejnog projekta i Studije izvodljivosti obilaznice oko Brčkog, po ponovljenom javnom oglasu broj: 03-361-026455/03 od 06.10.2003. godine, u sljedećem sastavu:

1. **ISMET DEDEIĆ**, dipl.inž.saob., predsjednik
2. **SLAVKO MEDUNIĆ**, dipl.inž.građ., član
3. **HAMED JERKOVIĆ**, dipl.inž.arh., član
4. **DRAGAN MARINKOVIĆ**, dipl.inž.građ., član.

**Član 2**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2003. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije i direktor Uprave prihoda da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 3**

Zadatak Komisije iz člana 1. ove odluke je da dana 16.10.2003. godine u 12 sati u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, sala 59, otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 4**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

B r o j: 01-014-023382/03-1  
Brčko, 10.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**62**

Gradonačelnik, na osnovu člana 9. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03) i Odluke Gradonačelnika o utvrđivanju plate zaposlenika za vrijeme zamjene odsutnog zaposlenika («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH» broj: 2/01), donosi

**O D L U K U****Član 1.**

**RANKO ŠEHOVAC**, na radnom mjestu pravni asistent u Kancelariji II za pravne poslove, zamjenjuje Ilinku Gavrić, koordinatora Kancelarije II za pravne poslove, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

**Član 2.**

Imenovani zamjenjuje koordinatora Kancelarije II za pravne poslove Ilinku Gavrić u periodu od 29.09.2003. do 10.10.2003. godine.

**Član 3.**

Za vrijeme zamjene imenovani ima pravo na naknadu plate koordinatora Kancelarije II za pravne poslove.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

Broj: 01-014-019841/03-1  
Brčko, 10.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**63**

Gradonačelnik, na osnovu člana 50. Statuta Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 1/00), člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03), člana 72. stav 1. tačka 3. Zakona o radu Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 7/00 i 8/03), člana 30. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/98 i 32/01) i zahtjeva šefa Policije Brčko Distrikta BiH, broj: 05-737/02 od 16.10.2002. godine, a na prijedlog Odjeljenja za budžet i finansije, broj: 04-126-2146/02 od 23.12.2002. godine, donosi

**ODLUKU****O PRESTANKU RADNOG ODNOSA RADI PENZIONISANJA****Član 1**

**ZAHIRU POROVIĆU**, zaposleniku Policije Brčko Distrikta BiH – Pododjeljenje za uniformisanu policiju, raspoređenom na radnom mjestu zamjenik komandira policijske stanice, prestaje radni odnos radi ispunjavanja uslova za starosnu penziju.

**Član 2**

Imenovanom radni odnos prestaje 15.10.2003. godine.

**Član 3**

Prilikom prestanka radnog odnosa radi odlaska u penziju, navedenom zaposleniku isplatiće se u gotovini otpremnina u visini tri zadnje plate zaposlenika.

**Član 4**

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za budžet i finansije – Pododjeljenje za osoblje i plate i Policija Brčko Distrikta BiH.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-6756/02  
Brčko, 15.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**64**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), donosi

**ODLUKU**

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE GRADONAČELNIKA  
BROJ: 01-014-012043/03 OD 17.07.2003. GODINE O IZDVAJANJU  
NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA  
ZA FISKALNU 2003. GODINU**

**Član 1**

Ovom odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke Gradonačelnika broj: 01-014-012043/03 od 17.07.2003. godine o izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta kapitalnih potreba za fiskalnu 2003. godinu i to:  
- U članu 3. tekst «organizacioni kod 241-13» zamjenjuje se tekstem «organizacioni kod 241-10».

**Član 2**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-012043/03-2  
Brčko, 17.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**65**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03), u skladu sa članom 13, 22, 30. i 31. Statuta Javnog preduzeća «Radio Brčko» Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 13/02) a na prijedlog Upravnog odbora Javnog preduzeća «Radio Brčko» Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

**ODLUKU**

**O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA  
JAVNOG PREDUZEĆA «RADIO BRČKO» BRČKO DISTRIKTA BOSNE I  
HERCEGOVINE**

**Član 1.**

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća «Radio Brčko» Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na period od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

**Član 2.**

Za direktora Javnog preduzeća «Radio Brčko» Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova, ispunjava i posebne uslove:

- VSS – društvenog smjera;
- pet (5) godina radnog iskustva na poslovima direktora ili sličnim poslovima;
- ukoliko se na konkurs ne javi kandidat koji zadovoljava uslove iz prethodnih tačaka, može se primiti i kandidat koji posjeduje višu školu, sa sedam (7) godina radnog iskustva u informisanju na poslovima novinara ili samostalnog urednika;
- da ne posjeduje zakonske smetnje za imenovanje direktora;
- da je državljanin BiH;
- da uz prijavu na konkurs kandidat dostavi elaborat o svojoj viziji funkcionisanja JP Radio Brčko d.o.o., posebno sa aspekta organizacije, finansiranja i slično;
- dokazane organizatorske i sposobnosti komunikacije sa zaposlenima, javnošću i medijima;
- prednost prilikom zapošljavanja imaće kandidati koji posjeduju diplome o završenim savremenim školama novinarstva (BBC, Media plan i slučno).

**Član 3.**

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti i ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1. dokaz o školskoj spremi
2. uvjerenje o radnom iskustvu
3. uvjerenje o državljanstvu
4. uvjerenje o nekažnjavanju, tj. da se protiv istog ne vodi krivični postupak
5. elaborat o načinu rada i organizaciji JP Radio Brčko d.o.o.

**Član 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-001491/03-1  
Brčko, 21.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

**66**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove broj: 02-016-028610-102003 od 20.10.2003. godine, donosi

**ODLUKU**

**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR  
NAJPOVOLJNIJEG PONUDAČA  
ZA REALIZACIJU PROJEKATA MJESNIH ZAJEDNICA IZ PROGRAMA  
POMOĆI MJESNIM ZAJEDNICAMA**

**Član 1**

Imenuje se Komisija za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju projekata mjesnih zajednica iz Programa pomoći mjesnim zajednicama, po ponovljenom javnom oglasu broj: 02-016-028533-102003 od 17.10.2003. godine za:

1. nabavku, isporuku i montažu tipskog montažnog objekta u MZ Cerik

2. nabavku, isporuku i montažu tipskog montažnog objekta u MZ Gorice
3. nabavku, isporuku i montažu tipskog montažnog objekta u MZ Gornje Dubravice
4. nabavku, isporuku i montažu tipskog montažnog objekta u MZ Bukovac i
5. nabavku, isporuku i montažu tipskog montažnog objekta u MZ Ulović.

**Član 2**

U Komisiju za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za realizaciju projekata mjesnih zajednica iz Programa pomoći mjesnim zajednicama se imenuju:

1. **NEDO DAMJANAC**, Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, predsjednik
2. **SENAD BIKIĆ**, Odjeljenje za javne poslove, član
3. **JELENA DUVNJAK**, Odjeljenje za javne poslove, član.

**Član 3**

U skladu sa Pravilnikom o postupku nabavke roba, obavljanju usluga i ustupanju radova u Brčko Distriktu BiH, broj: 01-014-020717/03 od 25.08.2003. godine, zadužuju se šef Odjeljenja za budžet i finansije, direktor Uprave prihoda i šef Pravne službe da odrede svoje predstavnike i o tome obavijeste predsjednika Komisije.

**Član 4**

Zadatak Komisije iz člana 2. ove odluke je da dana 29.10.2003. godine u 12 sati u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, sala 59, otvori sve pristigle ponude, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i o svom radu sačini zapisnik.

**Član 5**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-018033/03-1  
Brčko, 21.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**67**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03), a na prijedlog Odjeljenja za budžet i finansije broj: 04-054-1994/03 od 28.10.2003. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE GRADONAČELNIKA,  
BROJ: 01-014-1607/03 OD 02.04.2003. GODINE**

**Član 1**

Mijenja se naslov odluke Gradonačelnika, broj: 01-014-1607/03 od 02.04.2003. godine, tako da umjesto teksta: «2003. godinu» treba da stoji tekst: «2002. godinu».

**Član 2**

Mijenja se član 1. iste odluke, tako da novi član 1. glasi:  
«Odobrava se izdvajanje novčanih sredstava iz ukalkulisano budžeta kapitalnih potreba za 2002. godinu, organizacioni kod 241-14, ekonomski kod 821200, za pružanje usluga protivgradne zaštite i nabavku i uskladištenje 100 komada protivgradnih raketa TG-10, za potrebe Odjeljenja za poroprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u iznosu od 73.849,50 KM.»

**Član 3**

Ostali članovi odluke Gradonačelnika Brčko Distrikta BiH, broj: 01-014-1607/03 od 02.04.2003. godine, ostaju nepromijenjeni.

**Član 4**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-1607/03-1  
Brčko, 30.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**68**

Gradonačelnik, na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03), na 48. sjednici Vlade, održanoj 30.10.2003. godine, a na prijedlog Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj broj: 06/018/029047/03 od 24.10.2003. godine, donosi

**O D L U K U**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU  
U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA  
BiH**

**Član 1.**

Član 4. mijenja se i glasi:

«Radno vrijeme objekata iz prethodnog člana je od 06 do 22 sata svakim radnim danom, osim nedjeljom, kada radno vrijeme može biti kraće.»

**Član 2.**

Član 8. mijenja se i glasi:

«Radno vrijeme objekata tipa «benzinska pumpa», «dragstor» i restorani tipa «zdravljak» je 24 sata svakog dana.

**Član 3.**

U članu 9. u tabeli u tački 2. «Restorani» briše se kolona «Zdravljak».

**Član 4.**

Član 18. se mijenja i glasi:

«Radno vrijeme apoteka je od 06 do 22 sata svakim radnim danom, osim nedjelje, kada radno vrijeme može biti kraće, dok se za dane praznika određuju dežurne apoteke.

Raspored dežurnih apoteka određuje Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge.»

**Član 5.**

Dodaje se novi član 19. A., koji glasi:

«Radno vrijeme za objekte u kojima se obavljaju djelatnosti koje ovom odlukom nisu pomenute (kockarnice, kladionice i druge djelatnosti) je od 07 do 22 sata.»

**Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli Vlade i u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-006071/03-1  
Brčko, 30.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**69**

Gradonačelnik, na osnovu člana 50. Statuta Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 1/00) i člana 9. stav 1. tačka 20. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i usvojenog rebalansa Budžeta Brčko Distrikta BiH za 2003. godinu, donosi

**O D L U K U**

**O RASPOREĐIVANJU ZAPOSLENIKA**

**Član 1**

**LJILJANA KRUNIĆ**, zaposlenik Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj – Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove, raspoređuje se na radno mjesto operater u Pravnu službu – Kancelarija stručne službe.

**Član 2**

Imenovani zaposlenik se raspoređuje na radno mjesto iz člana 1. ove odluke od 17.10.2003. godine.

**Član 3**

Raspoređeni zaposlenik zaključuje aneks ugovora o radu sa Gradonačelnikom.

**Član 4**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-340/03-1  
Brčko, 31.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

**70**

Gradonačelnik, na osnovu člana 50. Statuta Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 1/00), člana 9. tačka 20. i člana 23. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i člana 29. i 30. Odluke o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika u organima Brčko Distrikta BiH

(“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 12/02 i 17/02), a na prijedlog šefa Odjeljenja za budžet i finansije broj: 04-120-1883/03-IDK od 16.10.2003. godine, donosi

## ODLUKU

### Član 1

**SUVAD MAŠIĆ**, zaposlenik Odjeljenja za budžet i finansije – Pododjeljenje za fakturno, raspoređen na radno mjesto referent za fakturisanje, vraća se na posao zbog okončanja krivičnog postupka.

### Član 2

Imenovani se vraća na posao od 27.10.2003. godine i raspoređuje na radno mjesto knjigovođa zajedničkih troškova u Odjeljenju za budžet i finansije – Pododjeljenje računovodstvo i finansije.

### Član 3

Plata raspoređenog zaposlenika biće određena sa pozicija usvojenog rebalansa Budžeta Brčko Distrikta BiH za 2003. godine.

### Član 4

Raspoređeni zaposlenik zaključuje aneks ugovora o radu sa Gradonačelnikom.

### Član 5

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o udaljenju iz službe broj: 01-014-1413/03 od 26.03.2003. godine.

### Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Broj: 01-014-1413/03-1  
Brčko, 31.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 71

Gradonačelnik, na osnovu člana 38. Zakona o budžetu Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 16/01), u skladu sa članom 23. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02 i 8/03), a na prijedlog Odjeljenja za budžet i finansije broj: 04-40-1692/03-IDK od 23.09.2003. godine, donosi

## PRAVILNIK

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH

#### Član 1

U članu 31. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Brčko Distrikta BiH, broj: 01-014-367/02 od 19.04.2002. godine, stav 1. se mijenja i glasi: «Račun 611100 – bruto plate i naknade troškova zaposlenih tereti se za bruto plate i naknade plata. Pod naknadama plata podrazumijevaju se: prekovremeni rad, noćni rad, rad subotom, nedeljom i praznikom, dežurstva, pripravnost i druge naknade plata regulisane Pravilnikom o radu javnih službenika u organima Brčko Distrikta BiH.»

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

«Račun 611200 – naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslanika tereti naknade troškova zaposlenih i skupštinskih poslanika u organima Brčko Distrikta BiH. Pod naknadama troškova zaposlenih podrazumijevaju se: naknade za troškove prevoza, smještaja, naknada za odvojeni život, naknada za topli obrok, naknada za terenski rad, naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse, regres za godišnji odmor, otpremnina zbog odlaska u penziju, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju teže invalidnosti ili smrti zaposlenih, naknade za bolovanje, kao i druge naknade za angažovanje zaposlenika i skupštinskih poslanika (rad komisija) u odjeljenjima i institucijama budžeta Brčko Distrikta BiH.»

Stav 2. postaje stav 3. i ostaje nepromijenjen.

#### Član 2

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Brčko Distrikta BiH stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Broj: 01-014-367/02-1  
Brčko, 30.09.2003. godine

GRADONAČELNIK  
**Siniša Kisić, s.r.**

## 72

Gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 9. tačke 7. a u vezi sa članom 23. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03), a u skladu sa članom 239. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 3/02), donosi

## PRAVILNIK

### O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

#### I. OPŠTE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje postupak registracije, produženje važenja registracije i odjavljivanje registracije u Brčko Distriktu BiH za sva motorna i priključna vozila i vozila na motorni pogon koja podliježu obaveznoj registraciji, način postavljanja registarskih tablica, sadržaj obrazaca koji se koriste te evidencije i način vođenja evidencije o registrovanim vozilima i postupak registracije za motorna vozila i priključna vozila diplomatskih i drugih stranih predstavništava i stranih državljana, kao i druga pitanja vezana za registraciju motornih i priključnih vozila na motorni pogon (u daljnjem tekstu: vozila).

##### Član 2.

Registracija vozila vrši se upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu i vlasniku vozila u evidenciji o registrovanim vozilima.

##### Član 3.

Registraciju i produženje registracije za motorna i priključna vozila obavlja Policija Brčko Distrikta BiH, ukoliko vlasnik vozila ima prebivalište ili sjedište na teritoriji Brčko Distrikta BiH.

##### Član 4.

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila, odnosno po nazivu nosioca prava raspolaganja vozilom (u daljnjem tekstu: vlasnik vozila). Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, a prema njihovom pismenom sporazumu.

## II. REGISTRACIJA I PRODUŽENJE VAŽENJA REGISTRACIJE VOZILA

### 1. Registracija vozila

##### Član 5.

Zahtjev za registraciju vozila kao i zahtjev za produženje važenja registracije i odjavu registracije vozila, vlasnik vozila podnosi Policiji Brčko Distrikta BiH.

##### Član 6.

U zahtjev za registraciju vozila, odnosno zahtjev za produženje registracije vozila upisuju se tehnički podaci o vozilu iz dokumentacije proizvođača vozila ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost upisanih podataka ovjerava ovlašćeni zaposlenik preduzeća, koji obavlja tehničke preglede vozila.

##### Član 7.

Uz zahtjev za registraciju i produženje važenja registracije vozila prilaže se:

- 1) dokaz o izvršenim obavezama propisanim zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez na promet, taksa i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
- 2) dokaz o vlasništvu vozila (carinska deklaracija, odluka o licitaciji sa zapisnikom, kupoprodajni ugovor, račun i sl.), ako se vozilo prvi put registruje ili pri promjeni vlasništva;
- 3) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uvjerenje o izvršenom ispitivanju kad je vozilo pojedinačno proizvedeno, prepravljeno ili izvršena zamjena motora (atest).
- 4) dokaz o istovjetnosti (lična karta – za fizička lica, odnosno izvod iz sudskog registra – za pravna lica).

Pored opštih uslova za pojedine kategorije potrebno je ispuniti i posebne uslove:

- za vozila kojim se obavlja javni prevoz - licenca ili uvjerenje,
- za vozila kojim se obavlja prevoz za vlastite potrebe – odobrenje ili uvjerenje,
- za teretna vozila kojima se obavlja prevoz za vlastite potrebe, potvrda o ispunjavanju tehničko - eksploatacionih uslova za obavljanje prevoza i to prilikom prve registracije.

Prilikom registracije i produženja registracije: teretnih motornih i priključnih vozila i autobusa, te putničkih motornih vozila kojima se obavlja taksi-služba ili koja su u vlasništvu auto-škola, potrebno je priložiti i uvjerenje Poreske uprave Brčko Distrikta o izmirenim poreskim obavezama prema zakonu.

#### Član 8.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne priloži navedene dokaze iz člana 7. ovog pravilnika, registracija odnosno produženje registracije vozila se neće izvršiti.

#### Član 9.

Vlasnik vozila, koji je izvršio zamjenu motora, prilikom registracije ili produženja registracije obavezan je priložiti dokaz o porijeklu motora (ovjerena fotokopija saobraćajne dozvole i dr.) ovjeren kod nadležnog organa kao dokaz da su plaćene predviđene obaveze, dokaz – uvjerenje o ispitivanju ugrađenog motora (atest) izdato od strane ovlaštenog preduzeća.

#### Član 10.

Za vozilo koje je registrovano izdaje se saobraćajna dozvola o registraciji vozila i odgovarajuće registarske tablice.

#### Član 11.

Zahtjev za registraciju vozila sa priložima odlaze se u arhivu i čuva se trajno.

Zahtjev za produženje važenja registracije sa priložima odlaze se u arhivu i čuva najmanje 3 godine.

Predmeti iz prethodnih stavova čuvaju se u arhivi izdvojeni i slažu se po rednom broju registra.

#### Član 12.

Registracija motornih i priključnih vozila važi godinu dana od dana registracije, a njeno važenje produžava se na način propisan ovim pravilnikom.

Za ostala vozila koja podliježu registraciji, važenje registracije nije vremenski ograničeno.

#### Član 13.

U slučaju da vlasnik vozila prijavi prebivalište ili sjedište u Brčko Distriktu BiH, prilikom registracije vozila Policija Brčko Distrikta BiH oduzeće ranije izdatu saobraćajnu dozvolu i stare registarske tablice, koje će uništiti i izdati nove.

O izvršenoj registraciji vozila, kao i o izvršenom uništenju registarskih tablica, Policija Brčko Distrikta BiH obavještava organ koji je vozilo ranije registrovao.

Organ nadležan za registraciju koji primi obavještenje iz prethodnog stava brisaće vozilo iz svoje evidencije.

#### Član 14.

Vlasnik vozila može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i prije isteka važenja registracije.

Pri odjavljivanju vozila u saobraćajnu dozvolu se upisuju sljedeći podaci:

- datum odjave vozila,
- konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene, uništene i dr.),
- ukoliko dolazi do promjene prebivališta ili vlasnika, upisuje se za koje mjesto se odjavljuje, odnosno naziv novog vlasnika.

#### Član 15.

Zahtjev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila prije isteka važenja saobraćajne dozvole, ali ne prije 30 dana od dana isteka registracije.

Ako se zahtjev za produženje važenja registracije motornog vozila ne podnese u roku od 15 dana od dana isteka roka važenja saobraćajne dozvole, vozilo se briše iz evidencije i oduzimaju se registarske tablice o čemu se donosi rješenje.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana registracija teče godinu dana od dana kada je izvršena privremena registracija (datum registracije se ne uvezuje).

#### Član 16.

Vlasnik registrovanog vozila dužan je da Policiji Brčko Distrikta BiH prijavi promjenu bilo kog podatka o vozilu koji sadrži saobraćajna dozvola, odnosno potvrda o registraciji vozila, u roku od 8 dana od dana kada je promjena nastupila.

Promjenu podataka iz stava 1. ovog člana utvrđuje, upisuje u zahtjev za promjenu tehničkih karakteristika i ovjerava preduzeće koje je ovlašteno za vršenje tehničkog pregleda vozila.

Uz zahtjev za promjenu podataka, osim promjene registarskog broja vozila, prilaže se isprava kojom se dokazuje porijeklo o nabavci dijelova koji se mijenjaju i dokaz da je promjena izvršena.

Ako se promjena vlasništva vozila dokazuje odgovarajućim dokumentom prema važećim propisima Brčko Distrikta BiH, ugovor zaključen između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležni organ.

Dokumentom, u smislu prethodnog stava, smatra se uvjerenje o ispitivanju vozila, račun o kupovini, zapisnik o licitaciji, carinska deklaracija, ugovor o kupoprodaji, a u slučaju kada je promjena motora odnosno šasije izvršena u ovlaštenom servisu i potvrda tog servisa.

Ako se promijeni vlasnik vozila ili neki podatak koji sadrži saobraćajna dozvola odnosno potvrda o registraciji vozila, izdaje se nova saobraćajna dozvola

## 2. Registracija vozila stranih državljana

#### Član 17.

Strana fizička lica, kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od šest mjeseci ili za stalno nastanjenje u Brčko Distriktu BiH, i strana pravna lica podnose zahtjev za registraciju ili produženje važenja potvrde o registraciji motornih vozila neposredno Policiji Brčko Distrikta BiH, nadležnoj za registraciju motornih vozila. Uz ovakav zahtjev se prilaže prijava boravka, odnosno rješenje o upisu u registar stranih pravnih lica, a što je u skladu sa Aneksom 1. Pravilnika o registraciji i registarskim tablicama motornih vozila («Službeni glasnik BiH», broj: 3/98).

#### Član 18.

Vozilo se privremeno registruje, na zahtjev vlasnika vozila, kod Policije Brčko Distrikta BiH.

Uz zahtjev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave navedene u članu 7. ovog pravilnika, na osnovu kojih se vozilo registruje.

#### Član 19.

Za vozila stranaca, kojim je odobren produženi boravak, saobraćajna dozvola se izdaje s rokom važenja do dana do koga im je odobren produženi boravak, odnosno na vrijeme na koje im je odobren uvoz vozila, ukoliko je taj rok kraći od odobrenog boravka.

#### Član 20.

Vozilo koje dođe na teritoriju Brčko Distrikta BiH sa stranim registarskim tablicama, na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama međunarodnih ugovora što ih je sklopila Bosna i Hercegovina, mora se privremeno registrovati.

Vozilo iz stava 1. ovog člana može se privremeno registrovati na vrijeme ne duže od godinu dana. Za privremeno registrovana vozila izdaje se saobraćajna dozvola s rokom važenja privremene registracije.

#### Član 21.

Nakon isteka roka važenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vraća Policiji Brčko Distrikta BiH, koja je izvršila privremenu registraciju vozila, saobraćajnu dozvolu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.

#### Član 22.

Za vozila koja se odvoze iz BiH poslije završenog boravka stranog državljanina u BiH i za vozilo kupljeno u BiH koje će se registrovati u drugoj zemlji, Policija Brčko Distrikta, na zahtjev vlasnika vozila, izdaje privremene izvozne (EXPT) registarske tablice i potvrdu o izdavanju takvih tablica-oblika i sadržaja kao u Prilogu broj: 3.

Privremene registarske tablice iz stava 1. ovog člana izdaju se sa rokom važenja do 30 dana.

## III. SAOBRAĆAJNA DOZVOLA

#### Član 23.

Saobraćajna dozvola za registrovano motorno vozilo izdaje se na obrascu, koji je sastavni dio ovog pravilnika u Prilogu broj 1.

Potvrda o registraciji radne mašine, motokultivatora, priključnog vozila koje vuče motokultivator, zaprežno vozilo koje vuče traktor i bicikl sa motorom, izdaje se na obrascu, koji je sastavni dio ovog pravilnika u Prilogu broj 2.

#### Član 24.

Prilikom rješavanja po zahtjevu za registraciju vozila vrši se poređenje podataka iz svih dokumenata relevantnih za registraciju vozila.

Uočene nedostatke (greške) na dokumentima za registraciju otklanja organ koji je izdao taj dokument.

U postupku registracije vozila, uz zahtjev za registraciju, vlasnik ili drugo ovlašteno lice obavezno je priložiti originalnu dokumentaciju.

O eventualnom prihvatanju ovjerene fotokopije odlučuje se zavisno od važnosti dokumenta.

Kao fotokopija ne može se prihvatiti inostrani dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom.

## Član 25.

U saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o registraciji vozila, svi podaci unose se pisačom mašinom.

## Član 26.

Vlasniku vozila, čije je vozilo privremeno registrovano, izdaje se potvrda o privremenoj registraciji vozila.

Potvrda o privremenoj registraciji vozila je sastavni dio ovog pravilnika, u Prilogu broj: 4.

## Član 27.

Gubitak saobraćajne dozvole prijavljuje se policiji na čijem je području saobraćajna dozvola izgubljena, odnosno na čijem području je primijećen gubitak saobraćajne dozvole.

## Član 28.

Organ kojem je prijavljen nestanak saobraćajne dozvole, izdaće vozaču potvrdu o prijavi nestanka.

Potvrda zamjenjuje saobraćajnu dozvolu najduže 8 dana od dana izdavanja potvrde.

## Član 29.

Prilikom izdavanja nove saobraćajne dozvole, umjesto izgubljene ili uništene dozvole, na prvoj strani na vidnom mjestu, štambiljem se utisne riječ "DUPLIKAT".

## Član 30.

Ako je saobraćajna dozvola dotrajala, tako da ne može služiti svojoj namjeni ili je otežano sigurno čitanje podataka upisanih u dozvolu, vlasnik vozila podnosi organu kod kojeg je vozilo registrovano zahtjev za izdavanje nove dozvole, a dotrajala se oduzima i uništava.

O izdavanju nove saobraćajne dozvole po odredbi prethodnog stava, kao i o uništavanju dotrajale, stavlja se zabilješka na zahtjevu koji je podnio vlasnik vozila.

## Član 31.

Nova saobraćajna dozvola, koja se izdaje umjesto izgubljene, uništene ili dotrajale, nosi isti registarski broj kao i izgubljena, uništena, ili dotrajala saobraćajna dozvola.

U novoj saobraćajnoj dozvoli upisuje se da važi do onog dana do kojeg je važila izgubljena, uništena ili dotrajala saobraćajna dozvola.

## Član 32.

Zahtjev za izdavanje nove saobraćajne dozvole sadrži: prezime i ime, prebivalište odnosno sjedište i tačnu adresu vlasnika vozila, podatke o tome kada je, pod kojim brojem i od kada izdata izgubljena, uništena, ili dotrajala saobraćajna dozvola o registraciji vozila, ako je izgubljena ili uništena – kad, gdje i pod kojim okolnostima, podatke o vozilu – vrstu, marku i tip, broj motora, broj šasije i registarski broj, datum podnošenja zahtjeva i potpis podnosioca.

## IV. REGISTARSKIE TABLICE

## 1. Registarske tablice za motorna i priključna vozila

## Član 33.

Registarske tablice za motorna i priključna vozila su bijele boje, obrubljene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koje se sastoji od tri broja, jednog slova i tri broja crne boje.

## Član 34.

Registarske tablice za priključna vozila, traktore i motokultivatore, kao i registarske tablice za motorna i priključna vozila koja ne zadovoljavaju propisane uslove u pogledu dimenzija (dužine, širine i visine), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 40 tona, odnosno čija je sopstvena masa veća od dozvoljenih osovinskih opterećenja, imaju iste karakteristike kao registarske tablice iz člana 33. ovog Pravilnika.

## Član 35.

Oblik i dimenzije registarskih tablica, osim za tablice za motocikle i bicikle sa motorom, utvrđuju se prema članu 1. stav 2. Aneksa 1b. («Službeni glasnik BiH» broj: 3/98).

## Član 36.

Oblik i dimenzije registarskih tablica za motocikle i bicikle sa motorom utvrđuju se prema članu 1. stav 3. Aneksa 1b. («Službeni glasnik BiH», broj: 3/98).

## 2. Registarske tablice za vozila diplomatskih i drugih stranih predstavništava

## Član 37.

Registarske tablice za motorna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija međunarodnih organizacija sa diplomatskim ili specijalnim statusom u Bosni i Hercegovini su crne boje, obrubljene

žutom linijom, a sastoje se od brojčane oznake zemlje ili brojčane oznake predstavništva, registarskog broja vozila i godine registracije, naznačene slovima i brojevima žute boje, osim ukoliko nije drugačije predviđeno posebnim sporazumom između datog predstavništva i Ministarstva spoljnih poslova.

Registarske tablice iz stava 1. ovog člana se izdaju:

a) za motorna vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija međunarodnih organizacija sa diplomatskim ili specijalnim statusom u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja sa diplomatskim statusom;

b) za motorna vozila čiji su vlasnici strani državljani zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama međunarodnih organizacija sa diplomatskim ili specijalnim statusom u Bosni i Hercegovini, koji nemaju diplomatski status.

Za motorna vozila navedena u stavu 2.a. ovog člana, pored registarske tablice izdaje se i dodatna registarska tablica elipsastog oblika, crne boje, obrubljena žutom linijom, sa slovima "CD" žute boje.

Oblik i dimenzije registarskih tablica diplomatskih i drugih stranih predstavništava utvrđuju se prema članu 2. stav 1. Aneksa 1b, a oblik i dimenzije registarske tablice iz stava 3. ovog člana prema članu 2. stav 2. Aneksa 1b.

## 3. Registarske tablice za vozila stranih državljana

## Član 38.

Registarske tablice za motorna vozila stranih fizičkih lica, kojima je izdato odobrenje za privremeni boravak duži od 6 mjeseci ili za stalno nastanjenje u Bosni i Hercegovini, i stranih pravnih lica istovjetne su sa registarskim tablicama iz člana 35. ovog pravilnika.

## 4. Registarske tablice za policijska vozila

## Član 39.

Registarske tablice za vozila Policije Brčko Distrikta su istovjetne sa registarskim tablicama iz člana 33. ovog pravilnika.

## 5. Privremene registarske tablice

## Član 40.

Privremene registarske tablice su plave boje, obrubljene bijelom linijom, i sadrže registarsku oznaku i oznaku godine u kojoj ističe rok važenja registracije, sa slovima i brojevima bijele boje.

Privremene registarske tablice za vozila koja se odvoze iz Bosne i Hercegovine, poslije završenog boravka stranog državljanina u Bosni i Hercegovini, a za vozila kupljena u Bosni i Hercegovini koja će se registrovati u drugoj zemlji, su plave boje, obrubljene bijelom linijom, sa registarskom oznakom sa slovima i brojevima bijele boje.

Oblik i dimenzije privremene registarske tablice utvrđuju se prema članu 3. stav 1. i stav 2. Aneksa 1b («Službeni glasnik BiH» broj: 3/98).

## 6. Probne tablice

## Član 41.

Probne tablice su žute boje, obrubljene crnom linijom, sa registarskom oznakom crne boje.

Oblik i dimenzije probne registarske tablice utvrđuju se prema članu 4. Aneksa 1b («Službeni glasnik BiH» broj: 3/98).

## Član 42.

Za novoproduzvana, prepravljena i opravljena vozila kojima se u saobraćaju na putevima obavlja probna vožnja zbog ispitivanja ili prikazivanja svojstva tih vozila, za vozila koja se kreću od sjedišta preduzeća, preduzeća u kome su proizvedena do sjedišta trgovinskog preduzeća, za vozila koja se voze na tehnički pregled, na sajam ili radi prodaje, kao i za vozila koja se kreću od mjesta u kome su preuzeta do mjesta u kome će biti registrovana izdaju se probne tablice koje služe za privremeno označavanje tih vozila u saobraćaju na putevima.

Probne tablice izdaju se za registrovana vozila koja se kreću od mjesta u kome su registarske tablice uništene ili nestale, ili od mjesta u kome su iz drugih opravdanih razloga ostale bez registarskih tablica do mjesta u kome će se za ta vozila izdati nove registarske tablice.

Prije izdavanja probne tablice, nadležni organ mora zatražiti na uvid dokaz da je vozilo osigurano od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, a može zatražiti i potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za koje se traži probna tablica.

Uz probne tablice izdaje se potvrda oblika i sadržaja kao u Prilogu br: 5.

Probne tablice izdaju se sa rokom upotrebe do 15 dana.

## 7. Zamjena registarskih tablica

### Član 43.

Registarske tablice zamjenice se novim registarskim tablicama:

1. ako vozilo bude registrovano u drugom registarskom području i po potrebi, ako vlasnik vozila promijeni prebivalište, odnosno sjedište u istom registarskom području,
2. ako se izgubi ili bude uništena,
3. ako zbog dotrajalosti postane neupotrebljiva.

Umjesto registarske tablice koja je nestala ne može se izdati nova registarska tablica sa istim registarskim brojem prije nego što isteknu dvije godine od dana kada je prijavljen nestanak registarske tablice.

### Član 44.

Ako je registarska tablica postala neupotrebljiva, vlasnik vozila dužan je zatražiti da se ona zamijeni novim tablicama.

Smatraće se da je registarska tablica neupotrebljiva ako je usljed oštećenja ili dotrajalosti otežano čitanje teksta na tablici.

## V. EVIDENCIJA

### Član 45.

O registrovanim motornim vozilima i traktorima koji se koriste za vršenje javnog prevoza ili druge radove van poljoprivrede i o priključnim vozilima vodi se evidencija koja se sastoji iz registra vozila i kartoteke vozila.

### Član 46.

Registar vozila iz člana 45. ovog pravilnika vodi se posebno za motorna vozila, a posebno za priključna vozila.

Registar za motorna vozila sadrži sljedeće podatke: redni broj, registarski broj vozila, vrstu i marku vozila, vrstu pogonskog goriva za vozila, prezime i ime odnosno naziv vlasnika vozila, njegovu adresu i matični broj, namjenu odnosno osnov nabavljanja vozila (putnički automobil, taksij automobil, putnički automobil nabavljen po osnovu invaliditeta, teretna vozila, autobusi i traktori kojima se vrši javni prevoz ili drugi radovi van poljoprivrede, teretna i putnička vozila za vlastite potrebe), rok važenja registracije i primjedbe.

Registar za priključna vozila sadrži sljedeće podatke: redni broj, registarski broj vozila, vrstu i marku vozila, prezime i ime odnosno naziv vlasnika vozila, njegovu adresu i matični broj, rok važenja registracije i primjedbe.

### Član 47.

Kartoteka vozila sastoji se iz pojedinačnih kartona koji se vode posebno za motorna vozila - karton motornog vozila, a posebno za priključna vozila - karton priključnog vozila.

Kartoni sadrže iste podatke koje sadrže i saobraćajna dozvola, odnosno potvrda iz člana 23.

Kartoni iz prethodnog stava ulažu se u kartoteku po registarskim brojevima sa registarskih tablica.

### Član 48.

O registrovanim traktorima koji se koriste u poljoprivredi, o radnim mašinama, motokultivatorima, biciklima sa motorom i priključnim vozilima koja vuku traktori i motokultivatori, vodi se evidencija i to posebno za svaku vrstu ovih vozila.

### Član 49.

Evidencija iz prethodnog člana sadrži: redni broj, registarski broj vozila, vrstu i marku vozila, vrstu pogonskog goriva koje koristi vozilo, prezime i ime odnosno naziv vlasnika vozila, njegovu adresu, matični broj i primjedbu.

### Član 50.

O privremenom registrovanim vozilima vodi se evidencija u okviru registra.

Evidencija privremeno registrovanih vozila sadrži: redni broj, registarski broj, vrstu, marku i tip vozila, broj šasije, broj motora, rok važenja registracije, naznačenje da li je vozilo već bilo privremeno registrovano u Brčko Distriktu BiH i za koje vrijeme, prezime i ime, odnosno naziv i adresu vlasnika vozila.

### Član 51.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine prilozii 1, 2, 3, 4 i 5.

## VI. ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 52.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe pravilnici, odluke, uputstva i instrukcije entiteta po kojima je vršena registracija vozila.

### Član 53.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vršiće se na način po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

### Član 54.

Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Gradonačelnik Brčko Distrikta BiH.

### Član 55.

Zahtjevi za registraciju vozila započeti prije stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

### Član 56.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH»

B r o j: 01-014-029205/03  
Brčko, 21.10.2003.god.

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.

Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а

**БРЧКО ДИСТРИКТ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА**



**B o s n a i  
H e r c e g o v i n a  
BRČKO DISTRIKT  
BOSNE I HERCEGOVINE  
POLICIJA DISTRIKTA**

Trg mladih 10, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/216-368, Факс: 049/216-779, Централa: 049/216-855  
Trg mladih 10, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/216-368, Fax: 049/216-779, Centrala:  
049/216-855

## POTVRDA O REGISTRACIJI

Datum registracije \_\_\_\_\_  
Dozvolu izdao \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
B roj \_\_\_\_\_  
Mjesto \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštenog lica)

Druga strana obrasca potvrde o registraciji

## POTVRDA O PRVOJ REGISTRACIJI

Datum \_\_\_\_\_  
Mjesto \_\_\_\_\_  
Registarska oznaka \_\_\_\_\_  
Prezime i ime \_\_\_\_\_  
Prebivalište i adresa \_\_\_\_\_  
Vrsta \_\_\_\_\_  
Marka \_\_\_\_\_  
T i p \_\_\_\_\_  
Godina proizvodnje \_\_\_\_\_  
Broj šasiје \_\_\_\_\_  
Broj motora \_\_\_\_\_  
Snaga motora (u KS) \_\_\_\_\_  
Radna zapremina \_\_\_\_\_  
Masa (težina) praznog vozila \_\_\_\_\_  
Dozvoljena nosivost \_\_\_\_\_  
Broj mjesta za sjedenje \_\_\_\_\_  
Broj karoserije \_\_\_\_\_  
Broj osovina (za priključna vozila) \_\_\_\_\_  
Serijski broj \_\_\_\_\_

Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а

**БРЧКО ДИСТРИКТ  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА**



**B o s n a i  
H e r c e g o v i n a  
BRČKO DISTRIKT  
BOSNE I HERCEGOVINE  
POLICIJA DISTRIKTA**

Trg mladih 10, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/216-368, Факс: 049/216-779, Централa: 049/216-855  
Trg mladih 10, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/216-368, Fax: 049/216-779, Centrala:  
049/216-855

Na osnovu člana 10. stav 2. Aneks 1. Pravilnika o registraciji i registarskim tablicama motornih vozila («Službeni glasnik BiH» broj: 3/98) i člana 22. ovog Pravilnika o registraciji motornih i priklučnih vozila u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, donosi

**P O T V R D U  
o  
privremenoj registraciji vozila i  
izdavanju privremenih «EXPT» tablica**

Datum izdavanja: \_\_\_\_\_ 2003. godine

Rok važenja privremene registracije: \_\_\_\_\_ 2003. godine

**Registarska oznaka broj:** \_\_\_\_\_

**Podaci o vozilu i vlasniku:**

Vrsta: \_\_\_\_\_  
 Marka: \_\_\_\_\_  
 Tip: \_\_\_\_\_  
 Godina proizvodnje: \_\_\_\_\_  
 Broj šasije: \_\_\_\_\_  
 Broj motora: \_\_\_\_\_  
 Snaga motora u kW: \_\_\_\_\_  
 Radna zapremina u ccm: \_\_\_\_\_  
 Broj sjedišta: \_\_\_\_\_

**Vlasnik vozila je:** \_\_\_\_\_

**Prebivalište:** \_\_\_\_\_

**A d r e s a:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Š E F  
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA**

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Milićević Milenko)

## Prilog Pravilniku broj:3

Na osnovu člana 26.ovog Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila u Brčko Distrikta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, izdaje



**POTVRDU O PRIVREMENOJ  
REGISTRACIJI VOZILA**

**REGISTARSKA OZNAKA**

\_\_\_\_\_

Datum izdavanja: \_\_\_\_\_

Rok važenja privremene registracije do \_\_\_\_\_

Evidencioni broj: \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis službenog lica)

**PRIVREMENO JE REGISTROVANO VOZILO**

Vrsta: \_\_\_\_\_

Marke: \_\_\_\_\_

Tip: \_\_\_\_\_

Godina proizvodnje: \_\_\_\_\_

Broj šasije : \_\_\_\_\_

Broj motora: \_\_\_\_\_

Snaga motora u kW (KS) \_\_\_\_\_

Radna zapremina motora u cm<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Masa praznog vozila u kg (samo za teretna vozila) \_\_\_\_\_

Dozvoljena nosivost vozila u kg (samo za teretna) \_\_\_\_\_

Vlasnik vozila je \_\_\_\_\_

sa prebivalištem u \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

**Napomena: Ova potvrda važi samo na prostorima države Bosne i Hercegovine.****BD00000000**

Bosna i Hercegovina  
 Босна и Херцеговина  
 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine  
 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине  
 POLICIJA BRČKO DISTRIKTA  
 ПОЛИЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА

No 000350

Broj/Број: \_\_\_\_\_

Datum/Датум: \_\_\_\_\_

**POTVRDA**  
 UZ PROBNE TABLICE/PLOČICE

**ПОТВРДА**  
 УЗ ПРОБНЕ ТАБЛИЦЕ

/REGISTARSKA OZNAKA-РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА/  
 /PODACI O VOZILU – ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ/

Vrsta  
 Врста .....

Marka  
 Марка.....

Tip  
 Тип .....

Broj šasiје  
 Број шасије.....

Broj motora  
 Број мотора .....

Boja karoserije  
 Боја каросерије.....

Vlasnik vozila је  
 Власник возила је .....

Iz  
 Из .....

Vozilom će upravljati vozač  
 Возилом ће управљати возач .....

Relacija na kojoj vozilo može saobraćati/prometati  
 Релација на којој возило може саобраћати .....

Broj osoba/lica koja se mogu prevoziti u vozilu  
 Број лица која се могу превозити у возилу .....

Potvrda важи до.....

M.P.  
 М.П.

Potpis ovlaštenog lica/osobe  
 Потпис овлаштеног лица

**НАПОМЕНА: НАПОМЕНА:**

Potvrda важи одређено вријеме, а најдуже 15 дана. По истеку одређеног рока, таблица/pločica i potvrda се не могу користити.  
 Потврда важи одређено вријеме, а најдуже 15 дана. По истеку одређеног рока, таблица и потврда се не могу користити.  
 Potvrda се издаје искључиво уз предоченје доказа о поријеклу возила (prometna/saobraćajna dozvola; račun, ovjeren купопродајни уговор i sl)

Потврда се издаје искључиво уз предоченје доказа о поријеклу возила (саобраћајна дозвола, рачун, овјерен купопродајни уговор и сл.).

**73**

Gradonačelnik, na osnovu člana 9. i 23. Zakona o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 2/00, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03 i 14/03) i člana 49. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga u prometu («Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj: 7/02), a na prijedlog Poreske uprave Brčko Distrikta BiH broj: 02/1-457-556/03 od 24.10.2003. godine, donosi

**P R A V I L N I K**  
**O PRIMJENI ODREDBA ZAKONA O POREZU**  
**NA PROMET PROIZVODA I USLUGA U PROMETU**  
**I UVODNA ODREDBA**

**Član 1.**

Ovim pravilnikom se u skladu sa Zakonom o porezu na promet proizvoda i usluga u prometu ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj: 7/02 i 16/03) propisuje:

- Način obračunavanja poreza na promet proizvoda
- Promet opreme
- Promet proizvoda za reprodukciju
- Obračun poreza na promet usluga
- Poreske evidencije
- Način utvrđivanja i plaćanja akontacije poreza na promet
- Iskazivanje i evidentiranje poreza na promet
- Konačan obračun poreza na promet
- Obavještanje poreskog organa o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na promet
- Povrat poreza na promet.

**II NAČIN OBRAČUNAVANJA POREZA NA PROMET PROIZVODA**

**1. OBRAČUNAVANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA****Član 2.**

Obračun poreza na promet proizvoda, u skladu sa članom 24. stav 3. tačka 1. Zakona, izvršava se tako što se u fakturi, kalkulaciji, odnosno drugom odgovarajućem knjigovodstvenom dokumentu, iskazuje obračun ovog poreza, primjenom propisane stope na utvrđenu osnovicu iz člana 11. Zakona.

Promet proizvoda prati otpremnica, odnosno dostavnica, koja sadrži:

- naziv proizvođača ili prodavca koji upućuje proizvode i njegov JIB
- naziv kupca sa adresom i njegov JIB
- naziv proizvoda, jedinicu mjere i količinu
- registarski broj vozila kojim se roba otprema
- potpis lica koje je izdalo i primilo proizvode (robu).

**2. OBRAČUNAVANJE POREZA NA PROMET PROIZVODA PO NIŽOJ PORESKOJ STOPI IZ ČLANA 14. ZAKONA**

**Član 3.**

Pod proizvodima koji služe za ljudsku ishranu, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 1. Zakona, podrazumijevaju se prehrambeni proizvodi:

- neprerađene i prerađene životne namirnice koje se upotrebljavaju za ljudsku ishranu,
- začini i sve druge materije koje se dodaju tim namirnicama radi konzerviranja, popravljanja izgleda, ukusa i mirisa, radi bojenja, obogaćivanja sastava ili postizanja nekog drugog svojstva. U proizvode ove tačke spadaju pored ostalog i: proizvodi od voća (npr. marmelada, pekmez, kompot, kandirano voće, voćni sokovi, koncentrisani voćni napici, koncentri voćnog soka, voćni sirup, kaša i slično), proizvodi od skroba i brašna, konditorski i drugi pekarski proizvodi (keks, napolitanke, kolači), skrob namijenjen ljudskoj ishrani, želatin za jelo, esencija za pripremanje kolača i drugi slični proizvodi).

**Član 4.**

Pod osnovnim proizvodima poljoprivrede i ribarstva, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 2. Zakona, podrazumijevaju se:

- sve vrste sirovog i sušenog žita, drugog bilja (industrijskog, krmnog, povrtlarskog, začinskog i ljekovitog), kao i biljni čajevi i dr., slama, šaša, trska, lika, trava i sl.,
- cvijeće, grožđe, voće, gljive i drugi plodovi poljoprivrede i šumarstva,

- sve vrste stoke, živine i divljači i proizvodi od njih (sirova i neprerađena koža, vuna, perje, dlaka, papci, rogovi, kopita i sl., jaja) i svilene bube,
- morska i slatkovodna riba, rakovi, školjkaši, vodozemci, mekušci, ikra i dr.

**Član 5.**

Pod odjećom, obucom i rubljem, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 8. Zakona, podrazumijevaju se:

- odjeća i obuća, bez obzira da li služi za zaštitu na radu (HTZ) ili kao odjevni predmet (radna odijela, mantili, košulje, rukavice, kape, cipele, čarape, marame, kravate, kaiševi, dresovi i drugi odjevni predmeti),
  - sve vrste rublja (posteljina, toaletna rublja, kuhinjsko rublje, dušeci, jorgani, jastuci, čaršafi, gotove zavjese, peškiri, stolnjaci, kuhinjske krpe i drugo rublje).
- Pod odjećom i obucom, u smislu člana 14. stav 1. tačka 8. Zakona, ne podrazumijevaju se odjeća do broja 5 i obuća do broja 30, koji spadaju u bebi opremu i na koje se ne plaća porez na promet, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 13. Zakona.

**Član 6.**

Pod pogrebnom opremom, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 9. Zakona, podrazumijevaju se:

- sanduk i uložak za sahranu i transport (drveni, limeni, plastični i dr.)
- pogrebni simboli (krst, piramida, nišan i dr.)
- urna i kutija za sahranu i transport (kartonska, drvena, metalna, plastična, od betona i dr.),
- pokrov, čaršav, dušek, jastuk i tapacirani sanduk za sahranu, obuća za mrtvog,
- utitahte i tabut, ćefin i bašluci
- pogrebne kese i džakovi (plastične, tekstilne i dr.),
- pogrebni vijenci od prirodnog i vještačkog cvijeća, trake i flорови
- slova od plastike i metala za nadgrobne spomenike, spomen obilježja i simboli
- spomenik, opseg, oblagrač opsega i poklopna ploča (od kamena, betona, granita, mermera i dr.),
- nadgrobne vaze i fenjeri za kandila (od kamena, mermera, granita i dr.) i svijećе.

**Član 7.**

Pod ekološki prihvatljivom ambalažom, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 11. Zakona, podrazumijeva se: ambalaža načinjena od recikliranog i drugog papira, ambalaža od ekološko prihvatljivog razgradivog materijala, povratna ambalaža od stakla i metala, ambalaža od drveta, ambalaža bez potisnih plinova freona, ambalaža od otpada biljnog materijala (rogoza, komušine, šibe, like i sl.).

**Član 8.**

Pod računarima i računarskom opremom, u smislu člana 14. stav 1. tačka 15. Zakona, podrazumijeva se:

- hardver, softver proizvodi koji se ugrađuju u računarsku mrežu, kao i rezervni dijelovi za hardver,
- periferna računarska oprema (pisači, modemi, UPS-uređaji, ribon trake, toneri za kompjuterske pisače, skeneri, tinta za pisače, zvučnici za kompjuter i kamera za kompjuter i dr.).

**Član 9.**

Pod proizvodima za građevinarstvo, u smislu člana 14. stav 1. tačka 12. Zakona, podrazumijeva se:

- materijal za visokogradnju i niskogradnju: cement, kamen, pijesak, asfalt, asfaltbeton, bitošljunak, šljunak, kreč, gips, kit, azbest, kulir ploča, čelične i druge metalne konstrukcije, betonsko željezo (glatko i rebrasto), žice svih vrsta, armaturne mreže, beton, limovi (pocinčani, bakarni, aluminijski, ter limovi i sl.), opeka, blokovi od betona i plin betona, fert gredice i ispuna, crijevi i drugi materijal za pokrivanje krovova, drvena građa, građevinska stolarija od raznih materijala sa kvakama, baglamama i bravama (vrata, prozori, kapci i sl.), ekseri i vijci svih vrsta i veličina, klanfe, termoizolacioni i hidroizolacioni materijal (staklena vuna, pluto, bitumen, stiropor, sintetički proizvodi od betona), keramičarski proizvodi za oblaganje zidova i podova, parketarski i drugi materijali za podove (tafting, PVC i topli podovi, vinas ploče i sl.), instalaterski materijal sa svim uređajima koji se trajno ugrađuju u instalacije za vodovod, kanalizaciju, plinske instalacije i instalacije centralnog grijanja (betonske, keramičke, metalne i plastične cijevi, ventili, koljena, T komadi, matice, prigušnice, sifoni, šahtovi i sl), proizvodi koji se ugrađuju u instalacije (bojleri, kade, tuš kabine, umivaonici, slavine, tuš baterije, vodo kotlići, WC šolje, bidei, ventilatori, vodomjeri, plinski satovi, strujomjeri, radiator i sl.),

telefonske instalacije (osim telefonskih aparata), boje i lakovi za molerske radove, ljepila, razrjeđivači, drvena rezana građa (daske, gređice, letve, lamperija i dr.), drvene ploče svih vrsta (šperploče, lesanit ploče, panel ploče, iverice, rigips ploče, oplemenjene ploče i dr.),

- materijal za elektro instalacije i PTT instalacije u zgradama: električna grijanja, uređaji za klimatizaciju, protivpožarni alarm, postavljanje antena, liftove i pokretne stepenice, gromobrani, instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, za rasvjetu i signalne sisteme na putevima, željeznice, aerodromima, pristaništima i lukama,

- materijal za završne radove u građevinarstvu: fasaderske i strukturne radove, ugrađnju stolarije, postavljanje žaluzina, postavljanje zidnih obloga (lamperija, tapete, pomičnih pregrada, plafona, postavljanje parketa i drugih drvenih podnih podloga, keramičkih, betonskih ili kamenih pločica (podnih i zidnih) molerske i staklarske radove, unutrašnje i vanjsko bojenje zgrade, boje za puteve i drugo.

#### Član 10.

Pod školskim pisaćim i crtaćim priborom, u skladu sa članom 14. stav 1. tačka 14. Zakona, podrazumijevaju se: obične olovke, vodene bojice, pera, držala, gumice za brisanje, školski kompleti za pisanje i crtanje, pasteli u drvetu i kompleti u setovima za likovno vaspitanje, kompleti školskih mjerila za razrednu i predmetnu nastavu, školski šestari i kompleti pribora za predmetnu nastavu tehničkog vaspitanja i geometrije, kompleti pribora za predmetnu nastavu saobraćajnog vaspitanja (stopko i dr.), dačke torbice, naprtnjače, tehnička slova i brojevi, specijalne olovke za likovno vaspitanje, ugljeni i praškasti pasteli, školski kistovi, tinte i tuševi, plastelin, tempere, uljane boje, blokovi za crtanje i likovno vaspitanje, te drugi slični proizvodi za predmetnu i razrednu nastavu u školama i drugim vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Porez na promet proizvoda plaća se na manjak proizvoda. Manjak proizvoda utvrđuje se popisom.

Manjak proizvoda čini i rashod na osnovu kalam, rastura, loma i kvara iznad visine utvrđene opštim aktom pravnog lica, odnosno aktom ovlaštenog strukovnog udruženja u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

Dopuštenim rashodom, na koji se ne plaća porez na promet proizvoda, smatra se remitenda vlastitih izdanja.

Utvrđeni manjak i rashod u prodavnici ili drugom poslovnom objektu, koji se za proizvode zadužuje po prodajnim cijenama s uračunatim porezom na promet, razvrstava se po tarifnim brojevima i istim poreskim stopama na osnovu koeficijenta učešća utvrđenog manjka, odnosno rashoda u ukupnom zaduženju prodavnice ili drugog poslovnog objekta na sljedeći način:

Koeficijent učešća =  $\frac{\text{vrijednost manjka}}{\text{vrijednost ukupnog zaduženja}}$

Koeficijent iz stava 5. ovog člana primjenjuje se na vrijednost zaduženja prodavnice, odnosno drugog poslovnog objekta (preneseno stanje iz prošle godine i zaduženja tokom godine) i podataka o prodaji proizvoda od dana nastanka štete, kojim se utvrđuje vrijednost proizvoda koji su trebali biti na zalihama prije nastanka štete.

Iznos poreza na promet, koji je sadržan u vrijednosti manjka po pojedinim tarifnim brojevima i istim stopama poreza na promet, utvrđuje se primjenom preračunatih propisanih poreskih stopa.

Na vrijednost manjka proizvoda nastalog djelovanjem više sile ne plaća se porez na promet proizvoda.

Višom silom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se elementarne nepogode (poplava, požar, potres i dr.), ratna razaranja i provalne krađe, a na osnovu zapisnika nadležnog organa.

Porez na promet proizvoda sadržan u vrijednosti manjka, koji je nastao djelovanjem više sile, obračunava se na osnovu podataka o ukupnom zaduženju prodavnice, odnosno drugog poslovnog objekta (preneseno stanje iz prošle godine i zaduženja tokom godine) i podataka o prodaji proizvoda od dana nastanka štete, kojim se utvrđuje vrijednost proizvoda koji su trebali biti na zalihama prije nastanka štete. Poređenjem ovako utvrđene vrijednosti proizvoda, koji su trebali biti na zalihama i vrijednosti zalihama utvrđenih popisom na dan nastanka štete, dobija se iznos manjka u kojem je sadržan i obračunati porez na promet proizvoda.

Učešće štete po pojedinim vrstama proizvoda utvrđuje se na osnovu učešća pojedinih vrsta proizvoda razvrstanih po tarifnim brojevima i istim stopama poreza na promet proizvoda, te proizvoda na koje se ne plaća porez na promet proizvoda u ukupnom zaduženju prije nastanka štete. Utvrđeno učešće primjenjuje se na vrijednost zaduženja po pojedinim tarifnim brojevima i istim stopama poreza na promet proizvoda i vrijednosti proizvoda na koje se plaća porez na promet proizvoda.

Iznos poreza na promet proizvoda, koji je sadržan u vrijednosti utvrđene štete po pojedinim tarifnim brojevima i istim stopama poreza na promet, utvrđuje se primjenom preračunatih propisanih poreskih stopa.

Obaveza obračunavanja poreza na promet proizvoda u slučaju iz stava 3. ovog člana nastaje u trenutku utvrđivanja manjka, odnosno rashoda, a to je datum pod kojim je obavljen popis proizvoda.

Obračunati porez na promet proizvoda plaća se u roku iz člana 28. Zakona.

Obračun poreza na promet proizvoda obavljen po odredbama ovog člana konačan je za svaki nastali manjak, odnosno rashod proizvoda.

### 3. POSEBNI SLUČAJEVI OBRAČUNAVANJA POREZA NA PROMET PROIZVODA

#### OBRAČUN KOD KOMISIONE PRODAJE PROIZVODA

##### Član 11.

Pri komisionoj prodaji proizvoda krajnjem potrošaču koju je obavilo lice u svoje ime, a za račun komitenta (u daljnjem tekstu: komisionar), obračunava se porez na promet proizvoda.

Poreski obveznik za promet proizvoda iz stava 1. ovog člana je komisionar koji je prodao proizvode krajnjem potrošaču. Poresku osnovicu čini krajnja prodajna cijena komisionara s uključenom komisionom provizijom.

Pri komisionoj prodaji proizvoda plaća se porez na promet po stopama propisanim Zakonom, zavisno od vrste proizvoda.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovoga člana, pri komisionoj prodaji korištenih proizvoda koji podliježu obaveznoj godišnjoj registraciji, poreski obveznik je kupac.

#### OBRAČUN KOD KONSIGNACIONE PRODAJE PROIZVODA

##### Član 12.

Držalac konsignacionog skladišta obračunava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreskih stopa na prodajnu cijenu proizvoda u kojoj su osim carine, posebnih poreza i drugih uvoznih dažbina koje se plaćaju pri uvozu, sadržani i zavisni troškovi i konsignaciona marža.

#### OBRAČUN KOD PRODAJE PROIZVODA JAVNIM NADMETANJEM

##### Član 13.

Poreski obveznik koji prodaje proizvode javnim nadmetanjem krajnjim potrošačima obračunava porez na promet proizvoda primjenom propisanih poreskih stopa na prodajnu cijenu postignutu javnim nadmetanjem. Ako je javnim nadmetanjem određeno da se proizvodi prodaju po cijenama u koje je uključen porez na promet proizvoda, poreski obveznik obračunava taj porez primjenom preračunate poreske stope.

Odredbe iz prethodnog stava se ne odnose na promet motornih vozila koja podliježu obaveznoj godišnjoj registraciji. Osnovica poreza na promet motornih vozila kupljenih javnim nadmetanjem utvrđuje se na osnovu posebnog kataloga orijentacionih vrijednosti, pri čemu se uzimaju u obzir starost, snaga motora, vrsta i dr. relevantne karakteristike motornog vozila.

#### OBRAČUN POREZA NA PROMET KOD UVOZA PROIZVODA

##### Član 14.

Obaveza obračunavanja poreza na promet proizvoda koji se uvoze, a koji služe krajnjoj potrošnji, nastaje danom prelaska proizvoda preko carinske linije, a izvršava se tako što carinski obveznik pri uvoznom carinjenju (u redovnom ili skraćenom carinskom postupku) prezentuje nadležnom carinskom organu sve podatke o vrsti, količini i vrijednosti robe na koju se plaća porez na promet, a carinski organ, nakon utvrđivanja carinske osnovice i obračuna carine i drugih uvoznih dažbina po carinskim propisima, neposredno utvrđuje poresku osnovicu, te vrši obračun poreza saglasno poreskim propisima i njegovu naplatu u rokovima i na način predviđen za plaćanje carine i drugih uvoznih dažbina.

Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, kod uvoza motornih vozila koji podliježu obaveznoj godišnjoj registraciji, carinski organ, u uvoznom carinskom dokumentu samo utvrđuje poresku osnovicu, a uvoznik, odnosno poreski obveznik porez plaća kod poreskog organa prema svom sjedištu, odnosno prebivalištu u roku od 15 dana od dana plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina.

U slučaju iz stava 2. ovog člana carinski organ obavezan je u roku od tri dana od dana završnog uvoznog carinjenja, o izvršenom uvozu motornog vozila pismeno obavijestiti uvoznika i Poresku upravu Brčko Distrikta.

Bez dokaza o plaćenom porezu na promet, odnosno bez dokaza o oslobađanju od plaćanja poreza, osim pri privremenom uvozu, ne može se obaviti registracija motornog vozila

#### UVOZ I PRODAJA GRADEVINSKOG MATERIJALA

##### Član 15.

Prometom proizvoda koji ne služe krajnjoj potrošnji smatra se i prodaja građevinskog materijala pravnim licima registrovanim za građevinarstvo, radi izgradnje, održavanja i popravki građevinskih objekata na način i pod uslovima propisanim članom 6. Zakona.

Obveznik registrovan za obavljanje građevinske djelatnosti će obračunavati porez na promet na jedan od sljedećih načina:

- prilikom ispostavljanja privremenih i konačne situacije kada izvođač radova i investitor nije isto lice, u kom slučaju izvođač radova mora razdvojeno prikazati utrošeni materijal i izvršene usluge, te obračunati porez na promet proizvoda i porez na promet usluga,

- prilikom utroška, u slučaju kada je jedno lice istovremeno i izvođač radova i investitor objekta, namijenjenog za prodaju na tržištu ili za vlastite potrebe.

Obveznik stiče pravo na obračun iz stava 1. ovog člana ukoliko nabavlja građevinski materijal na način i pod uslovima iz člana 6. Zakona, a za namjene iz člana 5. Zakona.

Da bi građevinsko preduzeće ili preduzetnik mogli ostvariti pravo na nabavku građevinskog materijala bez poreza na promet, a pod uslovima iz stava 3. ovog člana, u izvaji prilikom nabavke mora staviti klauzulu "za daljnju ugradnju".

Pravna lica i preduzetnici iz oblasti građevinarstva, koji su zaključili ugovore o izgradnji građevinskih objekata do 01.07.2002. godine, a koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika već evidentirani u Poreskoj upravi Brčko Distrikta BiH, nisu obveznici poreza na promet proizvoda na građevinski materijal, niti su obveznici poreza na promet građevinskih usluga po osnovu realizacije ovih ugovora.

##### Član 16.

Kod uvoza proizvoda za svrhe iz člana 5. Zakona, koji se vrši uz izvaju iz člana 6. Zakona, ne obračunava se porez na promet, a na carinsku deklaraciju se stavlja klauzula da porez na promet nije naplaćen na osnovu pismene izvave uvoznika, odnosno korisnika uvoza, sa pozivom na broj i datum izvave.

Kad uvoznik uvozi proizvode u svoje ime i za svoj račun, izvaju o poreskom oslobađanju daje prije carinjenja proizvoda carinarnici preko koje uvozi, a kada uveze u svoje ime i tuđ račun pismenu izvaju daje korisnik uvoza.

Uvozno carinjenje robe radi daljnje prodaje i reprodukcije uz izvaju iz člana 6. Zakona može se vršiti isključivo u redovnom carinskom postupku.

U slučajevima uvoza robe radi daljnje prodaje i reprodukcije uvoznik, odnosno korisnik uvoza, je obavezan da u izvavi navede JIB.

#### 4. SLUČAJEVI KADA SE POREZ NA PROMET NE OBRAČUNAVA I NE PLAĆA

##### PROMET PROIZVODA KOJI NE SLUŽI KRAJNJOJ POTROŠNJI

##### Član 17.

Kada se proizvod prodaje za svrhe iz člana 5. Zakona, obveznik poreza ne obračunava porez na promet ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 6. i 7. Zakona.

Da bi se ostvarilo pravo za oslobađanje za nabavku opreme dokaz o plaćenim poreskim obavezama (poresko uvjerenje) ne smije biti starije od jednog (1) mjeseca.

#### III PROMET OPREME

##### Član 18.

Prometom proizvoda na koji se ne plaća porez na promet proizvoda smatra se prodaja opreme pravnom licu i preduzetniku u smislu člana 5. Zakona, na način i pod uslovima koji su propisani članom 6. Zakona.

Radi praćenja nabavke i nadzora nad korištenjem opreme koja je kupljena, odnosno nabavljena bez plaćanja poreza na promet proizvoda, u skladu sa članom 6. Zakona, kupac, pravno lice i preduzetnik vodi evidenciju o nabavci i korištenju, te opreme po vrsti, količini i vrijednosti, na osnovu podataka iz računa o kupovini i drugih isprava (prijemnice, dostavnice, tovarnog lista i slično).

#### IV PROMET PROIZVODA ZA REPRODUKCIJU

##### Član 19.

Proizvode koji služe kao reprodukcijski materijal mogu bez plaćanja poreza na promet nabavljati pravna lica i preduzetnici koja obavljaju registrirane proizvođačke djelatnosti navedene u članu 6. i 8. Zakona.

##### Član 20.

U pismenoj izvavi iz člana 6. stav 1. tačka 2. Zakona, uz izričito izjašnjenje o tome da proizvode nabavlja isključivo za svrhe iz člana 5. Zakona, kupac proizvoda iskazuje i vrstu i količinu proizvoda koje nabavlja za te svrhe uz obavezan unos JIB-a.

Podaci o vrsti i količini proizvoda koji se nabavljaju za svrhe iz člana 5. Zakona mogu se iskazati u samoj izvavi ili kao poseban prilog uz izvaju narudžbenica, otpremnica, specifikacija.

Ako se vrsta i količina proizvoda iskazuju kao poseban prilog uz izvaju, izvava sadrži poziv na broj, naziv i datum tog dokumenta.

Ako se izvava daje na porudžbenici, ta porudžbenica sadrži JIB, redni broj izvave, datum izdavanja i potpis ovlaštenog lica sa pečatom.

Ako se u toku godine po jednom ugovoru vrši sukcesivna isporuka proizvoda, izvava se daje pri prvoj isporuci (generalna izvava), sa pozivom na broj i datum ugovora i sadrži podatke o vrsti i količini proizvoda, a pri kasnijim isporukama prodavac se u fakturama poziva na broj i datum prve izvave, s tim da zbir isporučenih količina odgovara ukupnoj količini iskazanoj u izvavi.

U slučaju iz prethodnog stava jedna generalna izvava na koju se vrši pozivanje može da se daje najduže na tri mjeseca.

U slučajevima iz stava 1. do 5. ovog člana u fakturi o prodaji proizvoda prodavac proizvoda unosi klauzulu sljedeće sadržine:

Porez na promet proizvoda nije obračunat na osnovu izvave kupca broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine.

##### Član 21.

Kupac vodi knjigu datih izvava na obrascu KDI u kojoj hronološki registruje svaku izvaju za nabavku proizvoda za svrhe iz člana 5. Zakona.

Unošenje podataka u knjigu datih izvava vrši se na sljedeći način:

- u kolonu 1 unosi se redni broj
- u kolonu 2 datum date izvave koji se upisuje u pismenu izvaju koju kupac daje prodavcu
- u kolonu 3 unosi se svrha nabavke (nabavka – uvoz proizvoda radi daljnje prodaje, odnosno nabavka uvoz reprod materijala)
- u kolonu 4 unosi se firma, odnosno naziv, sjedište, adresa i JIB dobavljača

Ako kupac ima organizovanu nabavku proizvoda u više poslovnih jedinica, obezbjeđuje vođenje knjige datih izvava za svaku poslovnu jedinicu posebno.

Obrazac KDI može se voditi na kompjuterskom obrascu na način propisan ovim članom Pravilnika.

#### PROIZVODI KOJI SU OSLOBODENI PLAĆANJA POREZA NA PROMET

##### Član 22.

Porez na promet proizvoda ne plaća se na promet proizvoda iz člana 15. Zakona.

##### Član 23.

Pod lijekovima, pomoćnim ljekovitim sredstvima i medicinskim sredstvima, u smislu člana 15. stav 1.tačka 10. Zakona, podrazumijevaju se gotovi lijekovi, ljekovite supstance i pomoćna sredstva u liječenju prema propisima kojima se reguliše stavljanje lijekova u promet.

Za potrošnju u liječenju i njezi bolesnika, pravna lica iz oblasti zdravstva mogu bez plaćanja poreza na promet nabavljati i ove proizvode:

- laboratorijsko suđe i pribor
- laboratorijsko staklo
- instrumente ( sve vrste sitnih instrumenata)
- sredstva za pranje i održavanje bolničkog rublja
- sredstva za pranje i održavanje prostorija u zdravstvenim ustanovama
- papir za dijagnostičke postupke (EKG, EEG, EMG, Role za ultra zvuk, i dr.)
- papirnati i plastični hirurški materijal za jednokratnu upotrebu (ogrtai, maske, kape, štitići za obuću, rukavice i sl.)
- RTG filmove i hemikalije za obradu RTG filmova
- filtere (mikrobiološke i papirnate)
- alkohol (etanol).

##### Član 24.

Pod bebi opremom, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 13. Zakona, podrazumijeva se:

- dječja obuća do broja 30

- dječja odjeća do broja 5
- bebi kozmetika (bebi ulja, bebi šamponi i bebi kreme, dječji toaletni pribor)
- bebi oprema koja ne spada u igračke (pelene, benkice, dječiji kreveti, kolica, flašice, cucle, kape, rukavice, čarape i sl.)
- nosiljke za bebe, jastuci za nošenje beba, dječje hodalice, dječje sjedalice za automobile i bicikle, stolice, stolovi i klupice za djecu (uključujući i stolove za presvlačenje djece) "dječji vrtići", kadice za kupanje i sl).

#### Član 25.

Pod ortopedskim pomagala i aparatima za poboljšanje sluha i vida, u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 15. Zakona, podrazumijevaju se:

- proteze za gornje i donje ekstremitete
- zubne proteze i umjetni zubi
- aparati za regulaciju karlice
- aparati za poboljšanje sluha
- bioelektroterapeutske aparati
- ortopedski korzeti, mideri i pojasevi
- ortopedske štake i štapovi
- ortopedska obuća koja se na osnovu pisanog nalaza ljekara specijaliste izrađuje po mjeri
- kožne rukavice za proteze za gornje ekstremitete
- ortopedski aparati za ruke i noge i druga slična ortopedska pomagala
- invalidska kolica
- vještački bubreg
- vještačka pluća i drugi slični uređaji
- intragal spirale
- kompletne naočale i stakla za korekciju vida
- pomagala za slijepa lica (bijeli štapovi, Braillovi satovi, mašine i tablice za pisanje Braillova pisma, Braillov papir za pisanje knjiga za slijepe i specijalne naočale za slijepe)
- očne proteze
- kontaktna sočiva
- aparati za poboljšanje govora.

#### Član 26.

U smislu člana 15. stav 1. tačka 9. Zakona, pod opremom za Policiju Brčko Distrikta, te vojsku i policiju entiteta podrazumijevaju se osnovna sredstva za vršenje djelatnosti određena prema propisima o amortizaciji, osim putničkih automobila, namještaja, tepiha, umjetničkih djela likovne i primijenjene umjetnosti za uređenje prostora.

Pod naoružanjem se smatraju oružje i municija (osim za lov) te odjeća i obuća za Policiju Brčko Distrikta, te vojsku i policiju entiteta.

#### Član 27.

Pod mašinama i opremom za poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona, podrazumijevaju se:

- **mašine, uređaji i oprema za osnovnu obradu zemlje:**
  - a) traktori dvoosovinski (točkaši i gusjeničari);
  - b) traktori jednoosovinski (motokultivatori);
  - c) motori za traktore;
  - d) traktorske kabine, mjenjači za traktorske prikolice, sigurnosni lukovi za traktore, gume i gusjenice za traktore i traktorske prikolice;
  - e) plugovi, raonici, crtala, pluzne daske, tanjirače, diskovi i podriivači;
  - f) apglodozerska oprema;
  - g) vučni skreperi;
  - h) motorne pile;
- **mašine, uređaji i oprema za dopunsku obradu zemlje:**
  - a) frezeri, kopači i rotacioni plugovi;
  - b) valjci, drljače i ravnjači;
  - c) sjetvospremači, sitnilice biljnih ostataka;
- **mašine, uređaji i oprema za sjetvu, njegu i zaštitu usjeva:**
  - a) prskalice i orošivači;
  - b) sijačice i sadilice;
  - c) rasipači đubriva;
  - d) zaprašivači;
  - e) uređaji za nisko, visoko i bočno prskanje;
  - f) "gandi" uređaji;
  - g) mašine i uređaji za zaštitu bilja od štetnih atmosferskih uticaja;
  - h) mašine i uređaji za postavljanje nosača zasada;
  - i) mašine i uređaji za postavljanje zastora;
  - j) uređaji za zalijevanje pri sadenju i sianju;
  - k) pumpe i sistemi za navodnjavanje (sistemi za vještačku kišu "bum-sistemi", vodeni topovi, sistem "kap po kap" i bočna krila);
  - l) uređaji i agregati za korištenje tečnog stajnjaka (cisterne, fertilizatori);

- m) kopačice i kultivatori;
- **mašine, oruđa i oprema za žetvu i berbu:**
  - a) kombajni i berači;
  - b) sjekači glava repe, vadilice i utovarivači repe;
  - c) univerzalni uređaji za rezanje, utovar, istovar i prevoz bilja;
  - d) žetelice, vadilice, vršalice, kosačice;
  - e) samoutovarne prikolice;
  - f) sijenoprevrtači, prese, elevatori za sijeno i slamu i rezačice snopova;
  - g) mašine, uređaji i oprema za ubiranje cvijeća, ljekovitog bilja, hmelja i duvana;
  - h) mašine za prerađu grožđa i voća mljevenjem i cijedenjem;
- **mašine, uređaji i oprema za čišćenje, sortiranje i pakovanje osnovnih poljoprivrednih proizvoda**
  - a) selektori, trijeri vjetrenjače, sortirači, ljuštilice, krunjači, muljači i ruljače za voće i grožđe, kvasilice, aspiratori i mašine za nizanje duvana;
  - b) sušare i dehidratori za sušenje i doradu poljoprivrednih proizvoda;
- **mašine i uređaji i oprema za spremanje i raznošenje stočne hrane:**
  - a) mješalice, specijalni transporteri i distributeri stočne hrane;
  - b) mlinovi i prekrupači;
  - c) kotlovi za spremanje stočne hrane;
  - d) mašine i uređaji za sječenje, uzimanje i doziranje silaže;
  - e) uređaji za vještačko hranjenje teladi, prasadi i ostale stoke;
  - f) mobilni silosi za siliranje stočne hrane;
  - g) utovarivači;
  - h) čeonni traktorski utovarivači;
  - i) traktorska oprema za utovar i istovar (kašike, hvataljke);
  - j) razdjeljivači valjkatstih bala;
  - k) pužni transporteri;
  - l) pneumatski transporteri;
  - m) silosi za skladištenje i sušenje poljoprivrednih proizvoda;
  - n) koševi za skladištenje i prirodno sušenje kukuruza;
  - o) jednoosovinske traktorske prikolice;
  - p) dvoosovinske traktorske prikolice, bunker traktorske prikolice i prikolice za prevoz baliranog kabastog materijala;
  - q) oprema za pripremu i upotrebu organskih đubriva: unutrašnji transporteri, rasturači, mikseri, prevrtači, cisterne za đubrivo;
- **mašine, oprema i uređaji za stočarstvo:**
  - a) oprema za ishranu i pojenje stoke u štalama i na pašnjacima (vezovi pregrade, boksovi, grijači štala, "električni pastiri");
  - b) muzilice, cisterne za mlijeko, pumpe i hladnjaci za mlijeko;
  - c) hranilice i pojilice;
  - d) uređaji za ishranu goveda koncentrovanom hranom;
  - e) uređaji za ishranu svinja suvom i vlažnom hranom;
  - f) uređaji za ishranu ostale stoke;
  - g) mašine i uređaji za izdubivanje u štalama;
- **oruđa i alat za ručnu obradu zemlje**
  - a) motike, ašovi, štihače, grablje, vile, srpovi i kose;
- **polietilenski proizvodi**
  - a) posude za berbu, biološko konzerviranje i čuvanje voća i povrća;
  - b) posude za pranje i prikupljanje plodova;
  - c) posude za namakanje pesticida kod zaštite od bolesti i štetočina;
  - d) kace;
  - e) spremnici za plodove i njihove preradevine i rezervoari za traktorske prikolice, kao i svi rezervni dijelovi za navedene mašine i opremu.

## V OBRAČUN POREZA NA PROMET USLUGA

### Član 28.

Obveznik poreza na promet usluga je lice koje izvrši uslugu i isti obračunava na propisanu osnovicu iz člana 17. Zakona.

Ukoliko je u cijenu usluge uračunat porez na promet usluga, poreski obveznik obračunava taj porez primjenom preračunate poreske stopa.

### Član 29.

Ako je u vrijednosti usluge koju nosilac posla fakturiše kupcu uključena vrijednost usluge podizvođača radova ili kooperanta, osnovica za obračun poreza na promet usluga se umanjuje za vrijednost usluga za koje je podizvođač ili kooperant bio obavezan da po odredbama Zakona obračuna porez na promet usluga.

## OSLOBADANJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET USLUGA

### Član 30.

Porez na promet usluga plaća se na promet svih usluga, osim usluga iz člana 23. Zakona.

#### Član 31.

Pod uslugama prevoza u međunarodnom saobraćaju podrazumijevaju se usluge prevoza svim prevoznim sredstvima kod kojeg je polazna stanica u Bosni i Hercegovini, a dolazna u inostranstvu, gdje je polazna stanica u inostranstvu, a dolazna u Bosni i Hercegovini i kada je i polazna i dolazna stanica u inostranstvu.

#### Član 32.

Osnovica poreza na promet usluga, u skladu sa članom 20. stav 1. tačka 2. Zakona, je ukupno plaćena premija osiguranja (bruto premija).

#### Član 33.

Materijal potreban za obavljanje uslužne djelatnosti iz oblasti zanatstva i ličnih usluga, kao i za ostale uslužne djelatnosti (frizerke, kozmetičarske, fotografske, brijačke, usluge pranja i čišćenja stvari i prostora, fotokopiranje i sl) ne smatra se reprodukcijom materijalom iz člana 9. Zakona, te se ne može nabavljati bez plaćanja poreza na promet, već se na isti plaća porez na promet po stopi iz tarife poreza na promet u koju je materijal razvrstan.

### VI PORESKE EVIDENCIJE

#### Član 34.

Poreski obveznik koji vrši promet proizvoda ili usluga obezbjeđuje, u skladu sa članom 41. do 44. Zakona, u svom knjigovodstvu ili vanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o poreskim osnovicama po poreskim stopama na osnovu kojih se utvrđuje i plaća akontacija, kao i podatke na osnovu kojih se porezi mjesečno i konačno utvrđuju.

Poreski obveznik koji prodaje proizvode radi daljnje prodaje, reprodukcije ili prerade, odnosno kao opremu bez obračunavanja poreza na promet, obavezan je za prodate proizvode izdati račun, čiju kopiju s priloženom narudžbenicom i izjavom o namjeni proizvoda, u smislu ovog stava, odlaže i čuva kao svoju knjigovodstvenu dokumentaciju.

Ako obveznik poreza na promet analitičko evidentiranje poreskih osnovica na koje se primjenjuju različite poreske stope obezbjeđuje vanknjigovodstvenom evidencijom, ta evidencija mora da bude usaglašena sa knjigovodstvenom evidencijom.

#### Član 35.

Poreski obveznik može prenijeti poslove evidentiranja i obračuna poreza na promet na drugo pravno lice ili preduzetnika. U tom slučaju porez se plaća sa žiro računa poreskog obveznika i poreski obveznik je odgovoran za ispravno obračunavanje i plaćanje poreza na promet proizvoda i usluga.

### 1. EVIDENTIRANJE NABAVLJENOG REPRODUKCIONOG MATERIJALA

#### Član 36.

Poreski obveznik, kupac, koji nabavlja reprodukcioni materijal i opremu bez plaćanja poreza na promet obezbjeđuje u knjigovodstvu, odnosno vanknjigovodstvenoj evidenciji podatke o nabavci, kretanju i utrošku tog materijala, odnosno opreme, i to: po vrsti, količini, vrijednosti i iznosu plaćene fakture, prijemnice, dostavnice, tovarnog lista ili drugog dokumenta o izvršenoj nabavci.

#### Član 37.

Poreski obveznik koji promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovom novcu obavezan je promet evidentirati preko registar kase.

Od obaveze evidentiranja prometa preko registar kase izuzimaju se obveznici koji pretežni dio prometa ostvaruju prodajom dnevne štampe, duvanskih prerađevina, lutrije, sportske prognoze, lota i slično, jedinice poštansko-telefonske mreže pošte, te poreski obveznici pri prodaji na tržnicama i drugim slobodnim prostorima, ako poreski obveznik nije obavezan voditi trgovačku knjigu trgovine na malo.

Prigodna prodaja na sajmovima smatra se prodajom na slobodnim prostorima.

Poreski obveznik obavezan je izdati isječak trake svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge, a za sebe, radi evidentiranja, obezbijediti kopiju te trake.

Izuzetno, poreski obveznici preduzetnici kojima je zbog posebnosti u obavljanju djelatnosti otežano evidentirati promet putem registar kase, kao i oni koji svoje proizvode i usluge naplaćuju na terenu (izvan sjedišta radnje), za naplatu u gotovom novcu mogu izdavati račune –

paragon blokove. Ovi računi pišu se u dva primjerka koji jedan ostaje u bloku, a drugi se izdaje kupcu.

Poreski obveznik mora, na vidnom mjestu za kupca, na ulazu u radnju, odnosno u poslovni objekat i na svakom naplatnom mjestu (blagajni), istaknuti obavijest o obavezama izdavanja i čuvanja računa, odnosno isječka vrpce na formatu A4.

Poreski obveznik prije upotrebe kasene trake ili paragon bloka mora svaku kasenu traku ili paragon blok ovjeriti svojim pečatom i zavesti u evidenciju.

Evidencija kasnih traka ili paragon blokova mora biti hronološki prema rednom broju i datumu ovjere.

#### Član 38.

Poreski obveznik mora u registar kasi i na isječku trake evidentirati:

- naziv poreskog obveznika koji prodaje proizvode ili obavlja usluge;
- broj računa – isječka trake;
- datum i mjesto prodaje proizvoda, odnosno obavljanje usluge;
- jediničnu cijenu prodatog proizvoda ili usluge i količinu prodatih proizvoda, odnosno obavljanje usluge;
- stopu poreza po vrsti prodatog proizvoda, odnosno obavljanje usluge;
- iznos poreza po prodatom proizvodu i obavljenoj usluzi;
- ukupno naplaćeni iznos i ukupno naplaćeni porez na promet po poreskim stopama.

Poreski obveznik mora dnevno zaključiti evidentirani promet i porez prema poreskim tarifama i istim poreskim stopama za prodate proizvode, odnosno obavljene usluge, i sastaviti rekapitulaciju poreza po računima.

Rekapitulacija računa (vrpce) iz registar kase služi kao dokumentacija za utvrđivanje ostvarenog prometa poreskog obveznika i na odgovarajući se način iskazuje u poreskim evidencijama.

### 2. PORESKE EVIDENCIJE PREDUZETNIKA KOJI NE VODE DVOJNO KNJIGOVODSTVO

- VOĐENJE KNJIGE OBRAČUNA POREZA NA PROMET

#### Član 39.

Poreski obveznik-preduzetnik vodi knjigu obračuna poreza na promet na obrascu KPP.

Poreski obveznik – preduzetnik, koji obavlja trgovinsku (uključujući i komisiju) ili ugostiteljsku djelatnost, u knjigu obračuna poreza na promet unosi podatke na osnovu kojih se obračunava i plaća porez na promet.

Preduzetnik koji obavlja trgovinsku (uključujući i komisiju) djelatnost unosi podatke o prodajnoj vrijednosti sa uključenim porezom na promet proizvoda.

#### Član 40.

Knjiženje u knjigu obračuna poreza na promet vrši se najkasnije u roku od 5 dana od dana formiranja dokumentacije za knjiženje.

Knjiga obračuna poreza na promet vodi se na sljedeći način:

- u kolonu 1 unosi se redni broj hronološkim redoslijedom,
- u kolonu 2 unosi se datum knjiženja poslovne promjene,
- u kolonu 3 unosi se naziv, broj i datum dokumenta na osnovu koga se vrši knjiženje poslovne promjene,
- u kolone 4, 5. i 6. unose se podaci o osnovici (prodajna vrijednost proizvoda sa porezom na promet,
- u kolonu 7. unosi se ukupan iznos prodajne vrijednosti nabavljenih proizvoda sa porezom na promet.

Radi obračuna poreza na promet po isteku svakih petnaest dana u mjesecu u knjizi obračuna poreza na promet sabiraju se podaci iz kolona 4, 5, 6. i 7. u vidu međuzbirova, a po isteku svakog tromjesečja iskazuje se i kumulativni zbir vrijednosti nabavljenih proizvoda od 1. januara do kraja odnosnog tromjesečja, odnosno godine.

- VOĐENJE EVIDENCIJE O NABAVCI I UPOTREBI REPRODUKCIONOG MATERIJALA

#### Član 41.

Poreski obveznik koji nabavlja proizvode za reprodukciju bez plaćanja poreza na promet vodi evidenciju o stanju i kretanju tog materijala po vrsti, količini i vrijednosti, u koju se u roku od tri dana od dana nastanka promjene unose podaci o nabavci, upotrebi i stanju utrošenog repromaterijala.

Poreski obveznik koji svakodnevno upotrebljava reprodukcioni materijal može vršiti knjiženje i na osnovu specifikacije o mjesečnoj upotrebi reprodukcijom materijala, pod uslovom da promjene u specifikaciju unosi svakodnevno.

Kad poreski obveznik-preduzetnik nabavlja proizvode radi reprodukcije – bez plaćanja poreza na promet, vodi knjigu nabavke i upotrebe reprodukcionog materijala na obrascu KRM.

- VODENJE EVIDENCIJE O KUPOVINI, PRERADI, PROIZVODNJI I PROMETU PLEMENITIH METALA

#### Član 42.

Poreski obveznik, koji proizvodi i prerađuje proizvode od plemenitih metala, unosi u obrazac KPM podatke o kupovini i preradi, plemenitih metala (zlato, srebro i platinski metali), najkasnije narednog dana – za promjene nastale prethodnog dana.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana poreski obveznik preduzetnik, na kraju godine, sastavlja zbirni pregled koji sadrži podatke o: kupovini i preradi plemenitih metala, zalihama plemenitih metala iz prethodne godine, u gramima i po finoći, prerađenim količinama plemenitih metala u tekućoj godini, ukupnoj količini lomljenih plemenitih metala u gramima i po finoći i utrošku plemenitih metala za usluge u gramima i po finoći, proizvodnji i prodaji predmeta od plemenitih metala, zalihama plemenitih metala iz prethodne godine u komadima, gramima i po finoći, ukupnoj količini u komadima, gramima i po finoći, prodaji u tekućoj godini pojedinih predmeta od plemenitih metala, sa oznakom finoće.

Ukoliko poreski obveznik plemenite metale ili predmete od plemenitih metala otkupljuje neposredno od građana, obavezan je da pri ovoj kupovini izda potvrdu o kupovini plemenitih metala na obrascu PKM.

#### Član 43.

Knjige koje poreski obveznici moraju raditi u skladu sa Zakonom o porezu na promet vode se na povezanim listovima ili su prenesena na neki od medijuma automatske ili mikrografske obrade podataka, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Prenošenje knjiga na neki od medija automatske ili mikrografske obrade podataka vrši se na način kojim se obezbjeđuje zaštita njihove tačnosti i vjerodostojnosti.

Knjiženje se vrši po hronološkom redosljedju, ažurno – po načelima urednosti i tačnosti, a na osnovu vjerodostojnih isprava.

#### Član 44.

Obrasci knjiga iz članova 21, 39, 41, 42. ovog pravilnika su sastavni dio ovog pravilnika.

-ZAKLJUČIVANJE I ČUVANJE KNJIGA I DOKUMENTACIJE

#### Član 45.

Evidencije propisane ovim pravilnikom poreski obveznik zaključuje do 28. februara sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine.

Evidencije se čuvaju najmanje deset godina po isteku poslovne godine na koju se odnose, a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja – najmanje pet godina.

Zaključivanje knjiga ovjerava poreski obveznik potpisom i pečatom.

#### Član 46.

Poreski obveznik je obavezan evidentirati zaduženje prodajnog mjesta po poreskim stopama.

Rekapitulacija računa (trake) iz registar kase služi kao dokumentacija za utvrđivanje ostvarenog prometa poreskog obveznika i na odgovarajući način se iskazuje u poreskim evidencijama.

#### Član 47.

Račun (paragon blok) iz člana 44. stav 1. Zakona sadrži: naziv izdavaoca, njegov JIB, redni broj, vrstu (naziv) proizvoda ili izvršene usluge, količinu, jedinicu mjere i ukupnu cijenu, datum, potpis i pečat izdavaoca računa.

Račun ( paragon blok) iz stava 1. ovog člana izdaje se za svaki pojedinačno ostvareni promet i to u dva primjerka od kojih se original daje kupcu, a kopija odlaže kao knjigovodstvo – poreska dokumentacija.

### 3. EVIDENCIJA O PROMETU PREKO POSLOVNIH JEDINICA

#### Član 48.

Evidencija koju vodi poreski obveznik iz člana 42. Zakona sadrži podatke o osnovici i iznosu poreza na promet po istim poreskim stopama, iznos realizacije i dokaz o plaćenom porezu na promet

### 4. VODENJE EVIDENCIJE O PROIZVEDENOM I PRODATOM ALKOHOLU (ETANOLU)

#### Član 49.

Proizvođač, odnosno prodavac na veliko alkohola (etanola) vodi, u skladu sa članom 42. stav 3. Zakona, evidenciju o proizvedenim,

odnosno prodatim, količinama alkohola (etanola) prema namjeni za koju je prodan.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

- zalihama alkohola (etanola) na početku godine i o količinama proizvedenog, uvezenog, odnosno nabavljenog alkohola (etanola) u toku godine, izraženih u hektolitarskim stepenima, sa pozivom na naziv, broj i datum računa (dokumenta koji služi kao dokaz o izvršenom prijemu),

- količinama alkohola (etanola), izraženim u hektolitarskim stepenima, prodanim ili na drugi način otuđenim ili iskorišćenim za sopstevne potrebe, koje se iskazuju u posebnim kolonama i obuhvataju sljedeće podatke:

- broj, datum i naziv računa (faktura ili neki drugi dokument kojim se pravdaju izdate količine),
- firma, odnosno naziv i sjedište kupca, odnosno korisika o namjeni za koju nabavlja alkohol (etanola),
- prodajnu cijenu bez akcize i poreza na promet,
- prodajnu cijenu sa akcizom i porezom na promet,
- osnov za poresko oslobađanje, zalihama alkohola (etanola) izraženim u hektolitarskim stepenima na kraju godine.

#### Član 50.

Posebna knjiga koju kupci alkohola (etanola) vode u skladu sa članom 63. stav 2. Zakona sadrži:

##### ▪ podatke o nabavci alkohola (etanola)

- poziv i broj, datum i naziv računa (faktura dobavljača i sl.),
- firmu, odnosno naziv i sjedište dobavljača,
- broj i datum prijemnice,
- broj i datum pismene izjave na osnovu koje je određen poreski tretman,
- količinu alkohola (etanola) izraženu u hektolitarskim stepenima,
- cijenu po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) - bez akcize i poreza na promet sa akcizama i porezom na promet,
- vrijednost nabavljene količine alkohola (etanola),

##### ▪ podatke o utrošku alkohola (etanola) za proizvodnju i to:

- trebovanje-broj i datum, firmu, odnosno naziv korisnika,
- količina u hektolitarskim stepenima,
- oznaka svrhe za koju je alkohol (etanola) upotrijebljen,

##### ▪ podatke o utrošku (izlazu) alkohola (etanola) za prodaju:

- faktura – broj i datum,
- broj i datum pismene izjave kupca,
- firmu, odnosno naziv i sjedište kupca,
- količina u hektolitarskim stepenima,
- cijena po hektolitarskom stepenu alkohola (etanola) – bez akcize i poreza na promet i sa akcizom i porezom na promet,
- vrijednost prodatih količina.

### VII NAČIN UTVRĐIVANJA I PLAĆANJA AKONTACIJE POREZA NA PROMET

#### Član 51.

Poreski obveznik utvrđuje i plaća akontacije poreza na promet proizvoda svakih 15 dana u mjesecu, na vrijednost prodatih proizvoda u tom periodu, uključujući i vrijednost prodatih proizvoda po osnovu komisione i konsignacione prodaje i to u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mjesecu, odnosno po isteku mjeseca.

Poreski obveznik utvrđuje i plaća akontacije poreza na promet proizvoda na osnovu podataka u knjigovodstvu ili vanknjigovodstvenoj evidenciji, koja se vodi po poreskim stopama za svaku prodavnicu i drugu poslovnu jedinicu na teritoriji Distrikta.

#### Član 52.

Kada se utvrđivanje akontacije poreza na promet vrši primjenom preračunatih poreskih stopa (na poresku osnovicu – prodajnu cijenu, naknadu koja u sebi sadrži porez na promet proizvoda), te stope utvrđuju se po obrascu:

$$\text{Preračunata poreska stopa} = \frac{100 \times \text{propisana stopa poreza na promet}}{100 + \text{propisana stopa poreza na promet}}$$

### 1. UTVRĐIVANJE AKONTACIJE POREZA NA PROMET PROIZVODA U VISINI UKALKULISANOG POREZA NA PROMET (ČLAN 28. STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA)

#### Član 53.

Visina ukalkulisanog poreza na promet koji služi za utvrđivanje akontacija poreza na promet utvrđuje se na osnovu podataka o vrijednosti nabavljenih proizvoda u prodavnici za svakih petnaest dana u mjesecu, razvrstanih po istim poreskim stopama, primjenom propisanih ili preračunatih poreskih stopa.

### 2. UTVRĐIVANJE AKONTACIJE POREZA NA PROMET PROIZVODA (ČLAN 28. STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA)

**Član 54.**

Akontacije poreza na promet proizvoda po članu 28. stav 1. tačka 2. Zakona utvrđuje se na osnovu podataka o prodatim proizvodima primjenom prosječnih preračunatih poreskih stopa. Prosječne preračunate poreske stope utvrđuju se iz odnosa ukupnog iznosa ukalkulisanog poreza na promet i ukupnog zaduženja prodavnice ili druge poslovne jedinice i po sljedećem obrascu:

$$\text{Prosječna preračunata poreska stopa} = \frac{\text{Iznos ukalkulisanog poreza na promet koji je sadržan u zaduženju prodavnice ili druge poslovne jedinice po svakoj poreskoj stopi posebno}}{\text{Iznos ukupnog zaduženja prodavnice ili druge poslovne jedinice po prodajnim cijenama sa ukalkuliranim porezom na promet}} \times 100$$

Prosječne preračunate poreske stope utvrđene na način iz stava 2. ovog člana primjenjuju se na ostvarenu realizaciju prodavnice ili druge poslovne jedinice za svakih petnaest dana u mjesecu.

### **3. UTVRĐIVANJE AKONTACIJA POREZA NA PROMET PROIZVODA KOD OBVEZNIKA KOJI OBAVLJA PROMET NA VELIKO**

**Član 55.**

Kad poreski obveznik koji obavlja promet proizvoda na veliko vrši promet proizvoda bez ispunjenja uslova iz članova 5. i 6. Zakona, utvrđuje i plaća akontacije poreza na promet proizvoda svakih petnaest dana u mjesecu na vrijednost prodatih proizvoda u tom periodu i to u roku od pet dana po isteku svakih petnaest dana u mjesecu. Utvrđivanje akontacija iz stava 1. ovog člana vrši se primjenom propisanih poreskih stopa na vrijednost prodatih proizvoda za svakih petnaest dana u mjesecu.

**Član 56.**

Poreski obveznik utvrđuje i plaća akontacije poreza na promet usluga u rokovima iz člana 30. Zakona na osnovu podataka o izvršenim uslugama, koji se vode u knjigovodstvu ili vanknjigovodstvenoj evidenciji, odnosno poslovnim knjigama i drugim evidencijama. Utvrđivanje akontacija poreza na promet usluga vrši se primjenom propisane ili preračunate poreske stope na vrijednost izvršenih usluga. Ako se ostvarena realizacija vodi sa uračunatim (ukalkuliranim) porezom na promet, utvrđivanje akontacije poreza vrši se primjenom preračunatih poreskih stopa.

### **4. SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE OBRAČUNA AKONTACIJA POREZA NA PROMET PROIZVODA I POREZA NA PROMET USLUGA**

**Član 57.**

Poreski obveznik obavezan je da podnese PU kumulativni obračun poreza na promet proizvoda i usluga i to do 30. 07. za prvo polugodište. Poreski obveznik obavezan je da podnese PU konačan kumulativni obračun poreza na promet najkasnije do 28. februara tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

U rokovima iz prethodnog stava poreski obveznik obavezan je i uplatiti iznos manje plaćenih obaveza utvrđenih u navedenim kumulativnim obračunima.

Ukoliko je poreski obveznik uplatio veći iznos poreza na promet proizvoda ili usluga po opštoj stopi, a manji po nižoj, ili obrnuto, može izvršiti prebijanje manje plaćenog više plaćenim porezom pod uslovom da istovremeno sa podnošenjem obračuna Poreskoj upravi podnese i zahtjev za odgovarajuće preknjižavanje u poreskom knjigovodstvu.

### **VIII ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE POREZA NA PROMET**

**Član 58.**

Ukoliko u toku godine dođe do povećanja, smanjenja ili ukidanja poreza na promet, kao i u slučajevima promjene načina obračuna i uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici obavezni su izvršiti popis proizvoda na zalihama, utvrditi nove prodajne cijene sa povećanom, smanjenom ili ukinutom, odnosno porezom na promet proizvoda.

### **IX KONAČAN OBRAČUN POREZA NA PROMET**

**Član 59.**

Poreski obveznik konačno obračunava porez na promet za proteklu godinu na osnovu podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i vrijednosti izvršenih usluga sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju vrši obračun.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, konačni obračun poreza na promet poreski obveznici mogu vršiti u i u kraćim rokovima u skladu sa Zakonom ili aktima poreskog obveznika.

Ako poreski obveznik – pravno lice vrši promet proizvoda i usluga putem dijelova preduzeća (poslovne jedinice, filijale, prodavnice i dr.) obavezan je da utvrđuje akontacije poreza na promet, kao i da vrši konačan obračun po poslovnim jedinicama, te da obračune podnosi mjesečno nadležnoj područnoj jedinici PU prema mjestu sjedišta dijelova preduzeća.

**Član 60.**

Poreski obveznik utvrđuje konačnu obavezu poreza na promet u prometu proizvoda na malo na sljedeći način:

1. ukupno zaduženje utvrđuje tako što iznosu zaliha proizvoda, sa stanjem na dan 1. januara u godini za koju se utvrđuje konačan godišnji obračun poreza na promet, dodaje sve nabavke od 1. januara do 31. decembra te godine raspoređene posebno po svakoj poreskoj stopi i uplatnim računima budžetskih prihoda i vrijednosti viška proizvoda utvrđenu popisom proizvoda sa stanjem na dan 31. decembra iste godine, raspoređenog po svakoj poreskoj stopi i uplatnim računima budžetskih prihoda.

2. od ukupnog zaduženja utvrđenog na način određen u tački 1. ovog stava odbija se:

a) vrijednost utvrđenog rashoda (kala, rastura, loma i kvara) proizvoda koji ne premašuju rashod iznad količine određene Zakonom ili uzansama, ako poreski organ nije odredio druge količine, raspoređen po svakoj poreskoj stopi na bazi srazmjernog učešća prema ukupnom zaduženju,

b) vrijednost manjka koji se pravda višom silom ili na drugi dopušten način,

c) vrijednost zaliha proizvoda utvrđena popisom sa stanjem na dan 31. decembra godine za koju se vrši obračunavanje.

Konačan obračun poreza na promet dobija se primjenom preračunatih stopa na iznos razlike dobijene na način iz prethodnog stava ovog člana (poreska osnovica).

Konačni obračun poreza na promet podnosi se kao kumulativ za period od 01.01. – 31. decembra izvještajne godine Poreskoj upravi Brčko Distrikta do 28. februara tekuće godine za proteklu godinu.

**Član 61.**

Poreski obveznik koji vrši popis zaliha proizvoda u toku decembra tekuće godine ili januara naredne godine, zalihe utvrđene popisom svodi na dan 31. decembra, i to po svakoj poreskoj stopi posebno, na sljedeći način:

a) ako su zalihe popisane u toku decembra tekuće godine, na vrijednost zaliha dodaje se zaduženje od dana popisa do 31. decembra, a odbija se vrijednost prodatih proizvoda za taj period,

b) ako su zalihe popisane u periodu od 1. do 15. januara naredne godine, na vrijednost popisanih zaliha dodaje se vrijednost prodatih proizvoda u periodu od 1. januara do dana popisa, a odbija se vrijednost zaduženja za taj period.

Poreski obveznik koji zbog načina poslovanja nije u mogućnosti da prati prodaju svake pojedine vrste proizvoda na čiji se promet primjenjuju iste poreske stope, raspoređivanje vrijednosti prodatih proizvoda od dana popisa do 31. decembra, po svakoj poreskoj stopi posebno, vrši primjenom koeficijenta koji se dobija iz odnosa vrijednosti prodatih proizvoda prema ukupnoj vrijednosti popisanih zaliha – ako je popis izvršen do 15. januara naredne godine, odnosno prema ukupnoj vrijednosti popisanih zaliha korigovanih za vrijednost zaduženja od dana popisa do 31. decembra tekuće godine – ako je popis zaliha izvršen u toku decembra tekuće godine.

Dobijeni koeficijent primjenjuje se na vrijednost zaliha proizvoda po svakoj stopi – ako je popis zaliha izvršen do 15. januara, odnosno na vrijednost zaliha proizvoda prethodno korigovanih za iznos zaduženja od dana popisa do 31. decembra – ako je popis zaliha proizvoda izvršen u toku decembra mjeseca.

### **X OBAVJEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA NA PROMET**

**Član 62.**

Poreski obveznik pismeno obavještava poreski organ do 15. januara svake godine o izabranom načinu obračunavanja i plaćanja poreza na promet za tekuću godinu.

Poreski obveznik – pravno lice koji je ovlastio svoje dijelove, odnosno prodavnice i druge prodajne objekte da same vrše obračunavanje i plaćanje poreza na promet, obavještavanje iz stav 1. ovog člana podnosi poreskom organu prema mjestu svog sjedišta, a kopiju

obavještenja dostavlja poreskom organu prema mjestu sjedišta dijelova pravnog lica.

Odabrani način utvrđivanja i plaćanja akontacije poreza na promet jedinstven je za sve dijelove, odnosno poslovne jedinice na nivou poreskog obveznika – pravnog lica.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

- a) firmu, odnosno naziv i mjesto sjedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika i JIB,
- b) naziv i mjesto prodajnih objekata (prodavnica, stovarišta, pumpnih stanica i dr.) čija su sjedišta na teritoriji drugih opština, njihov JIB sa naznakom da li je na njih poreski obveznik prenio poslove evidentiranja i obračunavanja poreza na promet proizvoda,
- c) brojeve žiro računa preko kojih poreski obveznik obavlja finansijsko poslovanje,
- d) naznaku gdje i ko vodi knjigovodstvo poreskog obveznika,
- e) način utvrđivanja i plaćanja akontacije poreza na promet, koji je poreski obveznik odabrao u smislu 28. Zakona.

Novoosnovano pravno lice ili preduzetnik dužni su pismeno obavijestiti Poresku upravu o izabranom načinu plaćanja poreza na promet u roku od 15 dana od dana osnivanja.

Poreski obveznik koji nije prijavio način plaćanja akontacija ili se ne pridržava prijavljenog načina plaćanja akontacija, obavezan je da za tu godinu utvrđuje i plaća akontacije poreza na promet po članu 28. stav 1. tačka 1. Zakona.

## XI POVRAT POREZA NA PROMET

### Član 63.

Poreski obveznik od koga je naplaćen porez na promet proizvoda i usluga, a koji ga nije obavezan platiti ima pravo na povrat naplaćenog poreza, plaćene kamate, troškove prisilne naplate i novčane kazne.

Poreski obveznik podnosi nadležnoj ispostavi Poreske uprave zahtjev za povrat pogrešno ili više naplaćenog poreza na promet.

Poreski obveznik poreza na promet proizvoda može tražiti povrat pogrešno ili više plaćenog poreza koji nije trebao platiti samo ako je kupac od koga je taj porez naplaćen pismo zatražio od poreskog obveznika povrat pogrešno ili više naplaćenog poreza na promet. Poreski obveznik, uz zahtjev za povrat što ga podnosi nadležnoj ispostavi Poreske uprave koja kontrolise obračun i plaćanje poreza takvog poreskog obveznika uz potrebnu dokumentaciju podnosi i zahtjev za povrat pogrešno ili više plaćenog poreza od strane kupca.

Poreski obveznik koji je iz svojih sredstava platio porez na promet proizvoda ili usluga, kamatu, troškove prisilne naplate i novčanu kaznu, koje nije bio dužan platiti, podnosi zahtjev za povrat plaćenog poreza, odnosno kamate, troškova prisilne naplate i novčane kazne, nadležnoj ispostavi Poreske uprave prema svome sjedištu.

Gradanin koji je platio porez na promet proizvoda za motorno vozilo, kamatu, novčanu kaznu i troškove prisilne naplate, a nije bio dužan platiti, podnosi zahtjev za povrat plaćenog poreza, kamate, novčane kazne i troškova prisilne naplate nadležnoj ispostavi Poreske uprave prema prebivalištu.

Poreska uprava donosi rješenje o povratu više ili pogrešno naplaćenog poreza na promet, plaćene kamate, troškova prisilne naplate i novčanih kazni u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva s urednom dokumentacijom.

Rješenje iz stava 6. ovog člana dostavlja se na izvršenje Odjeljenju za budžet i finansije Vlade Brčko Distrikta BiH.

### Član 64.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".

Broj: 01-014-031043/03  
Brčko, 29.10.2003. godine

GRADONAČELNIK  
Siniša Kisić, s.r.







**PORESKI OBVEZNIK-PREDUZETNIK****Obrazac KPM**

**MJESTO** \_\_\_\_\_  
**ŠIFRA I NAZIV DJELATNOSTI** \_\_\_\_\_

**JIB** \_\_\_\_\_

**EVIDENCIJA**  
**O KUPOVINI, PRERADI, PROIZVODNJI I**  
**PROMETU PLEMENITIH METALA ZA \_\_\_\_\_ GODINU**

Red. broj	Broj i datum potvrde	PRODAVAC-NARUČILAC			Podaci o kupljenom preuzetom plemenitom metalu			Podaci o izrađenim predmetima od plemenitog metala i izvršenim uslugama		
		Ime i prezime	Mjesto, ulica i broj	Br.lične karte i mjesto izdanja	Vrsta predmeta	Finoća	Težina u gramima	Vrsta predmeta	Finoća	Težina u gramima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Odgovorno lice**  
 \_\_\_\_\_

**PORESKI OBVEZNIK-PREDUZETNIK**\_\_\_\_\_  
**MJESTO** \_\_\_\_\_

(Ulica i broj)

**JIB** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ godine

**P O T V R D A**  
**O KUPOVINI PLEMENITIH METALA****Broj** \_\_\_\_\_

Potvrđujem da smo od \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(mjesto – ulica i broj)  
koji posjeduje ličnu kartu registarskog broja \_\_\_\_\_ izdata od MUP-a \_\_\_\_\_  
(mjesto)  
kupili \_\_\_\_\_ težine \_\_\_\_\_ grama, finoće \_\_\_\_\_ po  
(vrsta predmeta od plemenitog metala)  
cijeni od \_\_\_\_\_ KM po jednom gramu plemenitog metala, što ukupno iznosi \_\_\_\_\_ KM.

Potpis prodavca

\_\_\_\_\_

Potpis kupca

\_\_\_\_\_

Potvrda se izdaje u skladu sa članom 65. Zakona o akcizama i porezu na promet ("Sl.glasnik RS", broj 25/02).

PP – APP

PORESKA UPRAVA BRČKO DISTRIKTA BiH

DATUM PRIJEMA

VRSTA PRIJAVE

Poreska prijava za akcizu i porez na promet

PODACI O OBVEZNIKU

- 2.1. Jedinstveni identifikacioni broj \_\_\_\_\_
- 2.2. Šifra opštine \_\_\_\_\_
- 2.3. Naziv firme \_\_\_\_\_  
(za SP ime i prezime vlasnika) \_\_\_\_\_
- 2.4. Adresa firme \_\_\_\_\_
- 2.5. Adresa vlasnika \_\_\_\_\_
- 2.6. Telefon \_\_\_\_\_
- 2.7. Broj računa i naziv OOPP \_\_\_\_\_  
kod koje se vodi račun \_\_\_\_\_

PERIOD ZA KOJI SE PRIJAVA PODNOSI \_\_\_\_\_

## 4. AKCIZA, POREZ NA PROMET, POSEBNA TAKSA - PUTARINA

R/ b	NAZIV JAVNOG PRIHODA	Vrsta prihoda	OBAVEZE			Uplaćeno	RAZLIKA	
			Po evidenciji poreskog obveznika za period	Po nalogu Poreske uprave - po zapisnisn. inspektora PU	Ukupno (4+5=)		Više (7-6)	Manje (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akciza na uvozne derivate nafte	715421						
2	Akciza na uvozne duvanske -duvanske preradevine	715422						
3	Akciza na uvozni alkohol	715423						
4	Akciza na uvozna bezalkoholna pića	715424						
5	Akciza na uvozno pivo	715425						
6	Akciza uvoznju kafu	715426						
7	Kaznena kamata	715426						
8	Ukupno akciza na uvozne proizvode(1-6)							
9	Akciza na domaću naftu i naftne derivate	715411						
10	Akciza na domaći duvan i duvanske preradevine	715412						
11	Akciza na domaći alkohol i alkoholna pića	715413						
12	Akciza na domaća bezalkoholna pića	715414						
13	Akciza na domaću prženu kafu	715415						
14	Akciza na domaće pivo	715416						
15	Kaznena kamata	715417						
16	Ukupno akciza na dom. proizvode (9-14)							
17	Porez na promet nafte i naftnih derivata	715121						
18	Porez na promet duvana i duvanskih preradevina	715122						
19	Porez na promet alkohola i alkoh.pića, uključujući i pivo	715123						
20	Porez na promet kafe	715125						
21	Porez na promet proizvoda po višoj tarifi	715131						
22	Porez na promet proizvoda po nižoj tarifi	715132						
24	Porez na promet građevinskog materijala	715134						
25	Kaznena kamata	715129						
26	Ukupno porez na promet (17-24)							
27	Porez na promet usluga	715141						
28	Porez na promet usluga u paušalnom iznosu	715144						
29	Kaznena kamata	715137						
30	Ukupno porez na promet usluga (27-28)							
31	Por. na pr. usl. od igara na sreću i zab. igara	715213						
32	Nakn.za puteve iz cijene naftnih derivata	722533						
33	SVEUKUPNO:							

## 5. AKCIZA I POREZ NA PROMET PO OSNOVU PRODAJE AKCIZNIH PROIZVODA U ENTITETE (REPUBLIKA SRPSKA I FEDERACIJA BiH)

Red.broj	NAZIV JAVNOG PRIHODA	VRSTA PRIHODA	IZNOS
1	Akciza na naftu i naftne derivate	715411	
2	Akciza na duvan i duvanske preradevine	715412	

3	Akciza na alkohol i alkoholna pića	715413	
4	Akciza na bezalkoholna pića	715414	
5	Akciza na prženu kafu	715415	
6	Akciza na pivo	715416	
7	Porez na promet nafte i naftnih derivata	715121	
8	Porez na promet duvana i duvanske preradevine	715122	
9	Porez na promet alkohola i alkoholna pića i pivo	715123	
10	Porez na promet kafe	715125	
11	Porez na promet - bezalkoholna pića	715131	
12	Naknada iz cijena naftnih derivata - putarina	722533	

## 6. PODACI O PODNOŠENJU PRIJAVE

Prijava podnesena

PORESKA UPRAVA BRČKO DISTRIKT

Datum podnošenja

\_\_\_\_\_

Potpis poreskog obveznika ili ovl.lica

\_\_\_\_\_

JIB PODNOSIOCA PRIJAVE

\_\_\_\_\_

## 7. PODACI O PRIJEMU I OBRADI PRIJAVE

Primljeno dana

\_\_\_\_\_

Potpis ovlašt.lica u Poreskoj upravi

\_\_\_\_\_

Obradeno dana

\_\_\_\_\_

Potpis obrađivača

\_\_\_\_\_

**U P U T S T V O**  
**O VOĐENJU KNJIGE PRIHODA I RASHODA (PK-1)**  
**("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 1 /04)**

Na osnovu člana 9 stav 1 tačka 10 Zakona o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH (»Sl. glasnik Brčko distrikta BiH« broj 3/02) direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH, donosi Uputstvo o vođenju knjige prihoda i rashoda (PK-1).

**Član 1**

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost na području Brčko distrikta BiH dužni su voditi (PK-1).

**Član 2**

U PK-1 se unose opći podaci o poreznom obvezniku: naziv, ime i prezime, JMBG i adresa.

**Član 3**

U PK-a se unose podaci o poslovnim prihodima i rashodima, kako slijedi:

1. Redni broj (kolona 1)
2. Datum prihoda/rashoda (kolona 2)
3. Broj i datum dokumenta na osnovu kojih su izvršena knjiženja (kolona 3)
4. Opis poslovne promjene (kolona 4)
5. Iznos prihoda u gotovini i čekovima (kolona 5)
6. Iznos prihoda preko žiroračuna (kolona 6)

7. Iznos primanja u stvarima, uslugama (kolona 7)
8. Zbir kolona (5+6+7) (kolona 8)
9. Iznos rashoda u gotovini (kolona 9)
10. Iznos rashoda preko žiroračuna (kolona 10)
11. Iznos rashoda u stvarima i uslugama (kolona 11)
12. Iznos amortizacije (kolona 12)
13. Iznos uplaćene akcize (kolona 13)
14. Iznos uplaćenog poreza na promet proizvoda (kolona 14)
15. Iznos uplaćenog poreza na promet usluga (kolona 15)
16. Rashodi iz člana 30 stav 2 Zakona o porezu na dohodak i člana 50 Pravilnika o provođenju Zakona o porezu na dohodak
17. Iznos dopuštenih rashoda (9+10+11+12+13+14+15-16)

**VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA, ČUVANJE KNJIGA I ISPRAVA**

**Član 4**

1. Poslovne knjige se vode za svaku kalendarsku godinu (porezno razdoblje)
2. Poslovne knjige i poslovna dokumentacija se obavezno čuvaju 10 (deset) godina. Dokumentacija o osnovnim sredstvima se čuva do otpisa osnovnih sredstava.

DIREKTOR  
POREZNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  
Miodrag Trifković, dipl. ecc.,s.r.

## OPĆI PODACI O POREZnom OBVEZNIKU

## Obrazac PK-1

1. NAZIV DJELATNOSTI \_\_\_\_\_ ŠIFRA DJELATNOSTI I I I I I I I I \_\_\_\_\_

2. IME I PREZIME PREDUZETNIKA \_\_\_\_\_

3. ADRESA PREBIVALIŠTA \_\_\_\_\_

4. JMBG PREDUZETNIKA \_\_\_\_\_ I I I I I I I I I I I I I I \_\_\_\_\_

**KNJIGA PRIHODA I RASHODA  
ZA GODINU 200 \_\_\_\_\_**

Od red.br. \_\_\_\_\_ do red. br. \_\_\_\_\_

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ . 200\_\_ godine

Osoba odgovorna za vođenje  
knjige prihoda i rashoda\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

M. P.

Potpis poreznog obveznika

\_\_\_\_\_

## PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA

Red. broj	DATUM Prihoda/ Rashoda	Broj dokumenta	Opis poslovne promjene	P R I H O D I			
				U gotovini	Žiroračun	U stvarima	UKUPNO (5+6+7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Donos sa	strane.....					
X	Prijenos na	stranu.....					





# S A D R Ź A J

## AKTI SUPERVIZORA ZA BRČKO

1 ODOBRENJE od 13. 01. 2004. godine;..... 1

## AKTI SKUPŠTINE

- 2 ODLUKA O FORMIRANJU PODRUČJA MJESNIH ZAJEDNICA U BRČKO DISTRIKTU BIH;..... 1
- 3 ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVE PRIHODA BRČKO DISTRIKTA ZA OKTOBAR I NOVEMBAR 2003. GODINE;..... 3
- 4 ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA PERIOD JANUAR – NOVEMBAR 2003. GODINE;..... 3
- 5 IZVJEŠTAJ O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA ZA NOVEMBAR 2003. GODINE;..... 3
- 6 IZVJEŠTAJ O RADU ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA OKTOBAR 2003. GODINE;..... 3
- 7 – 27 ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA;..... 3
- 28 ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZDVAJANJE NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA ZA FISKALNU 2003. GODINU;..... 10

## AKTI GRADONAČELNIKA – VLADE

- 29 ODLUKA O IMENOVANJU ODBORA ZA IZBOR REFERENTA ZA REGISTRACIJU IZDATIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH;..... 10
- 30 ODLUKA O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA ZA FISKALNU 2002. GODINU ZA IZVOĐENJE NAKNADNIH RADOVA NA REVITALIZACIJI DVA ARTEŠKA BUNARA U MZ «KLANAC»;..... 10
- 31 ODLUKA O IZDVAJANJU NOVČANIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA KAPITALNIH POTREBA ZA FISKALNU 2003. GODINU;..... 11
- 32 ODLUKA O PREUSMJERAVANJU SREDSTAVA;..... 11
- 33 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OGRAĐIVANJU ŠKOLSKOG DVORIŠTA – SPORTSKI CENTAR U MZ BUKVIK;..... 11
- 34 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU SADNOG MATERIJALA ZA PARKOVE I ZELENE POVRŠINE U GRADU;..... 11
- 35 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU I MONTAŽU KONTEJNERA, KAO PRIVREMENE SVLAČIONICE NA GRADSKOM STADIONU;..... 12
- 36 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU PUTEVA I ULICA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH;..... 12
- 37 – 42 ODLUKE O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA U INOSTRANSTVO;..... 12
- 43 – 60 ODLUKE O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE;..... 13
- 61 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA KONSULTANTSKE USLUGE

- IZRADE IDEJNOG PROJEKTA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI OBILAZNICE OKO BRČKOG;..... 17
- 62 ODLUKA BROJ:01-014-019841/03-1;..... 17
- 63 ODLUKA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA RADI PENZIONISANJA;..... 18
- 64 ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE GRADONAČELNIKA BROJ:01-014-012043/03 OD 17.07.2003.GODINE;..... 18
- 65 ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP «RADIO BRČKO» BRČKO DISTRIKTA BIH;..... 18
- 66 ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA REALIZACIJU PROJEKTA MZ IZ PROGRAMA POMOĆI MJESNIM ZAJEDNICAMA;..... 18
- 67 ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE GRADONAČELNIKA BROJ:01-014-1607/03 OD 02.04.2003.GODINE;..... 19
- 68 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RADNOM VREMENU U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU BRČKO DISTRIKTA BIH;..... 19
- 69 ODLUKA O RASPOREĐIVANJU ZAPOSLENIKA;..... 19
- 70 ODLUKA BROJ:01-014-1413/03-1;..... 19
- 71 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KNJIGOVODSTVU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BIH;..... 20
- 72 PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH PRIKLJUČNIH VOZILA U BRČKO DISTRIKTU BIH;..... 20
- 73 PRAVILNIK O PRIMJENI ODREĐABA ZAKONA O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA U PROMETU..... 29

## AKTI POREZNE UPRAVE

- UPUTSTVO O VOĐENJU KNJIGE PRIHODA I RASHODA (PK-1)..... 44

**UREĐUJE:** Ovlaštena služba Skupštine Brčko Distrikta, ul. Maglov Mladena, 76100 Brčko Distrikt BiH, telefon 049/215–516; Fax: 049/215–516

“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” izlazi najmanje jednom mjesečno.

Štampa: “KULA” Šamac